

Na osnovu člana 13. stav (2), alineja 17. Zakona o principima lokalne samouprave ("Službene novine Federacije BiH"; br. 49/06 i 51/09) i člana 18. stav (1) alineja 18. Statuta Općine Maglaj – prečišćen tekst ("Službene novine Općine Maglaj", br. 8/07, 3/08 i 6/08), Općinsko vijeće Maglaj na redovnoj sjednici, održanoj , donosi

## **POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA MAGLAJ**

### **I - OPĆE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Općinsko vijeće Maglaj (u daljem tekstu: Općinsko vijeće) konstituiše se, organizuje i radi na način propisan Ustavom, zakonima, Statutom Općine Maglaj (u daljem tekstu: Statut) i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Maglaj (u daljem tekstu: Poslovnik).

#### **Član 2.**

Ovim Poslovnikom uređuju se:

- prava i dužnosti vijećnika,
- konstituisanje i organizacija Općinskog vijeća,
- radna tijela Općinskog vijeća,
- način rada Općinskog vijeća,
- akti Općinskog vijeća i postupak njihovog donošenja,
- postupak izbora, imenovanja i razrješenja,
- javnost rada Općinskog vijeća,
- odnosi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Maglaj,
- saradnja Općinskog vijeća sa drugim subjektima,
- druga pitanja koja su značajna za rad Općinskog vijeća.

#### **Član 3.**

Ako neko pitanje organizacije i rada Općinskog vijeća nije uređeno ovim Poslovnikom, urediće se zaključkom.

Zaključak iz prethodnog stava primjenjuje se danom donošenja.

Zaključak iz stava (1) ovog člana ne može biti u suprotnosti sa načelima i odredbama Statuta i ovog Poslovnika.

#### **Član 4.**

Općinsko vijeće ima pečat u skladu sa zakonom.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

Oblik, sadržaj i izgled pečata, kao i način njegovog korištenja i čuvanja, uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

#### **Član 5.**

Općinsko vijeće se u svom radu služi bosanskim, hrvatskim i srpskim jezikom.  
Službena pisma Općinskog vijeća su latinica i cirilica.

## **II – PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA**

### **Član 6.**

Vijećnik je predstavnik građana u Općinskom vijeću, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i dužnostima utvrđenim u Ustavu, zakonu, Statutu i Etičkom kodeksu izabranih zvaničnika Općine Maglaj.

### **Član 7.**

Vijećnik stiče pravo i dužnost vijećnika dodjelom mandata od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i potpisivanjem izjave o prihvatanju mandata.

### **Član 8.**

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti vijećnik:

- prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća čiji je član i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju,
- prisustvuje sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća čiji nije član, bez prava odlučivanja,
- podnosi nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća,
- pokreće raspravu o sprovodenju utvrđene politike Općinskog vijeća i daje inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća, te za unapređenje rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- postavlja vijećnička pitanja koja se odnose na rad Općinskog načelnika i općinskog organa uprave u izvršavanju zakona, drugih propisa i općih akata Općinskog vijeća, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlaštenja,
- predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela, Općinskog načelnika i službi za upravu, kao i na rad institucija koja imaju javna ovlaštenja,
- učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Općinskom vijeću, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koje ga uputi Općinsko vijeće,
- redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije,
- izvršava i druge zadatke koje mu u okviru svog djelokruga, povjeri Općinsko vijeće ili radno tijelo čiji je član.

### **Član 9.**

Vijećnik u Općinskom vijeću dužan je prisustvovati sjednici cijelim njenim tokom do kraja trajanja sjednice.

Vijećnik koji je spriječen prisustvovati sjednici Općinskog vijeća ili njenog radnog tijela, dužan je o tome blagovremeno obavijestiti predsjedavajućeg Općinskog vijeća, odnosno predsjednika radnog tijela.

U slučaju neodložne potrebe za napuštanje sjednice (privremeno ili trajno) vijećnik je dužan obavijestiti predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

U slučaju da vijećnik ne postupa u skladu sa prethodnim stavom istom neće biti isplaćena naknada za prisustvo sjednici Općinskog vijeća, jer neopravdano privremeno ili trajno napuštanje sjednice smatra se neprisustvovanje sjednici Vijeća.

### **Član 10.**

Vijećnik ima pravo da podnese ostavku. Ostavka se podnosi pismeno predsjedavajućem Općinskog vijeća. O ostavci vijećnika predsjedavajući Općinskog vijeća obavještava Općinsko vijeće i Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Vijećniku prestaje mandat u slučajevima utvrđenim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

### **Član 11.**

Vijećnik koji bude izabran, imenovan ili preuzme funkciju, odnosno poslove čije je vršenje nespojivo sa funkcijom člana Općinskog vijeća, dužan je o toj činjenici obavijestiti predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

Predsjedavajući Općinskog vijeća obavještava Općinsko vijeće o nastupanju okolnosti iz prethodnog stava.

Obavijest iz prethodnog stava dostavlja se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

### **Član 12.**

Vijećnik ima pravo da bude redovno i blagovremeno obaviješten o svim pitanjima čije mu je poznавanje potrebno radi vršenja dužnosti, a naročito:

- o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- o radu Općinskog načelnika i općinskog organa uprave,
- o provođenju politike koje je utvrdilo Općinsko vijeće,
- o izvršavanju propisa Općinskog vijeća,
- o radu javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Maglaj.

### **Član 13.**

Vijećnik ima pravo na naknadu za rad i naknadu troškova koji su nastali u vezi sa radom u Općinskom vijeću, u skladu sa odlukom Općinskog vijeća.

### **Član 14.**

Vijećnici su dužni čuvati državnu, službenu, vojnu i poslovnu tajnu, te lične podatke drugih lica do kojih mogu doći u svom radu, u skladu sa zakonima i drugim propisima.

### **Član 15.**

Vijećnicima se izdaje vijećnička iskaznica.

U vijećničkoj iskaznici navodi se; ime i prezime, fotografija vijećnika, broj iskaznice, potpis predsjedavajućeg Općinskog vijeća i pečat Općinskog vijeća.

Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća stara se o izdavanju i evidenciji izdatih vijećničkih iskaznica.

## **III - KONSTITUISANJE I ORGANIZACIJA OPĆINSKOG VIJEĆA**

### **1. Konstituisanje Općinskog vijeća**

### **Član 16.**

Općinsko vijeće je jednodomno predstavničko tijelo građana i čine ga vijećnici izabrani demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima, organizovanim na teritoriji cijele općine.

Broj vijećnika utvrđuje se Statutom, u skladu sa zakonom.

### Član 17.

Prva sjednica novog saziva Općinskog vijeća održava se najkasnije 30 dana nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdi, ovjeri i objavi rezultate izbora.

Prvu sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjedavajući iz prethodnog saziva i predsjedava sjednicom do izbora predsjedavajućeg u novom sazivu.

Ukoliko je predsjedavajući Općinskog vijeća spriječen, prvu sjednicu saziva njegov zamjenik/dopredsjedavajući Općinskog vijeća iz prethodnog saziva.

Ukoliko je i zamjenik/dopredsjedavajući Općinskog vijeća spriječen da sazove prvu sjednicu Općinskog vijeća, sjednicu saziva najstariji vijećnik u novom sazivu.

### Član 18.

Predsjedavajući prve sjednice predočava Općinskom vijeću izvještaj Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o ovjeri mandata osobama koje su do bile vijećnički mandat.

Nakon predočavanja izvještaja o izbornim rezultatima, pristupa se izvođenju himne Bosne i Hercegovine.

### Član 19.

Vijećnici sa ovjerениm mandatom preuzimaju dužnost zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane izjave koja glasi:

*"Obavezujem se da će povjerenu dužnost vijećnika obavljati savjesno i odgovorno, da će se pridržavati Ustava, zakona, Statuta Općine Maglaj i drugih akata ovog OV, da će se zalagati za zaštitu i unaprijeđenje ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost naroda i građana i razvoj demokratije u najboljem javnom interesu svih građana općine Maglaj, te da će predano obavljati povjerene zadatke u cilju razvoja i napretka općine Maglaj, Zeničko-dobojskog Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine."*

Svečanu izjavu dužni su pred Općinskim vijećem dati i potpisati i svi vijećnici sa naknadno dodijeljenim mandatima.

### Član 20.

Poslije davanje svečane izjave vrši se izbor članova Komisije za izbor i imenovanje, na prijedlog političkih subjekata, koja broji 5 (pet) članova.

Komisija za izbor i imenovanje, uz prethodne konsultacije sa predstavnicima političkih subjekata zastupljenih u Općinskom vijeću, predlaže kandidate za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor iz stava (1) ovog člana može podnijeti i svaki član Općinskog vijeća.

### Član 21.

Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća vrši se u pravilu tajnim glasanjem u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.

Općinsko vijeće može odlučiti da se izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća vrši javnim glasanjem.

Rezultate glasanja utvrdit će Komisija za izbor i imenovanje.

Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća izabrani su ukoliko dobiju većinu glasova ukupno izabranih općinskih vijećnika.

Ako je predloženo više kandidata, a ni jedan od predloženih kandidata ne dobije potreban broj glasova, glasanje se ponavlja za dva kandidata koji su dobiti najveći broj glasova.

Ukoliko i u ponovljenom glasanju ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se cijeli izborni postupak.

Prilikom predlaganja za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća, osigurat će se u najvećoj mogućoj mjeri ravnopravna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te ravnopravnost spolova.

### Član 22.

Nakon izbora, predsjedavajući Općinskog vijeća preuzima dalje rukovođenje sjednicom Općinskog vijeća.

### Član 23.

Izbor ostalih komisija, kao stalnih radnih tijela, čiji se broj, naziv, sastav i nadležnosti utvrđuju ovim Poslovnikom, vrši se na prvoj narednoj sjednici Općinskog vijeća.

## 2. Klubovi vijećnika

### Član 24.

Političke stranke, koalicije, nezavisni kandidati i liste nezavisnih kandidata mogu formirati klubove vijećnika, kao oblik njihovog političkog djelovanja, posebno u pripremanju i utvrdjivanju prijedloga dnevnih redova sjednica Općinskog vijeća, te drugim pitanjima od značaja za ostvarivanje uloge Općinskog vijeća.

Klub vijećnika može formirati politička stranka, koalicija ili lista nezavisnih kandidata koja ima najmanje dva vijećnika u Općinskom vijeću.

Vijećnici dvije ili više političkih stranaka, ako imaju najmanje po jednog vijećnika u Općinskom vijeću, kao i vijećnici-nezavisni kandidati i lista nezavisnih kandidata mogu formirati zajednički klub.

Vijećnik koji nije stupio ni u jedan poseban klub može da bude član mješovitih klubova. Prava i dužnosti mješovitih klubova ista su kao i svih ostalih klubova.

### Član 25.

Klub vijećnika ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koji predstavljaju Klub, rukovode njegovim radom i organizuju rad Kluba u skladu sa potrebama Općinskog vijeća.

Klubovi vijećnika rade samostalno, u skladu sa Poslovnikom o radu Kluba vijećnika, koji ne može biti u suprotnosti s odredbama ovog Poslovnika.

Klub vijećnika se konstituiše tako što se predsjedavajućem Općinskog vijeća podnosi spisak članova kluba koji je potpisao svaki član kluba, sa naznakom zvaničnog naziva kluba, predsjednika tog kluba i zamjenika predsjednika.

### Član 26.

Na početku mandata, političke stranke, koalicije, nezavisni kandidati i liste nezavisnih kandidata, koji su formirali Klub vijećnika, dostavljaju Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća podatke sa imenima i prezimenima vijećnika političke stranke, koalicije, nezavisni kandidati i liste nezavisnih kandidata, koji ulaze u sastav Kluba vijećnika, imenima i prezimenima predsjednika i zamjenika predsjednika Kluba vijećnika i druge podatke relevantne za učešće u radu Općinskog vijeća.

Ako u toku trajanja mandata neko od vijećnika istupi iz Kluba vijećnika političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata na čijoj listi su se kandidovali, raspodjela sredstava predviđena za finansiranje klubova političkih stranaka, koalicija i liste nezavisnih kandidata, vršit će se u skladu sa Budžetom Općine Maglaj, Odlukom o izvršavanju Budžeta za fiskalnu godinu u jednakim mjesecnim iznosima, te odluke Općinskog vijeća o finansiranju političkih subjekata koji učestvuju u Općinskom vijeću prema sljedećim kriterijima:

- a) 30% sredstava dijeli se jednakom svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandat,
- b) 60% sredstava se dijeli prema broju vijećničkih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat ima u trenutku dodjele mandata,
- c) 10% sredstava od ukupnog iznosa se rasporeduje parlamentarnim grupama srazmjerno broju vijećničkih mesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

### **3. Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajući Općinskog vijeća**

#### **Član 27.**

Funkcioneri Općinskog vijeća su predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajući Općinskog vijeća koji su izabrani u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

#### **Član 28.**

Predsjedavajući Općinskog vijeća ima sljedeća prava i dužnosti:

- predstavlja Općinsko vijeće u nadležnosti Općinskog vijeća,
- učestvuje u pripremi, saziva i vodi sjednice Općinskog vijeća,
- učestvuje u pripremi, saziva i vodi sjednice Kolegija Općinskog vijeća,
- inicira stavljanje na dnevni red sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća,
- osigurava poštivanje načela i odredbi ovog Poslovnika, kao i poslovnika radnih tijela Općinskog vijeća i Kolegija Općinskog vijeća,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova vijećnika tokom pripreme i održavanja sjednica Općinskog vijeća i Kolegija Općinskog vijeća,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti vijećnika u pripremi sjednica Općinskog vijeća i Kolegija Općinskog vijeća, kao i tokom sjednica,
- osigurava saradnju Općinskog vijeća i općinskog načelnika, te osigurava i prati realizaciju odluka i zaključaka Općinskog vijeća,
- potpisuje akte koje donosi Općinsko vijeće i
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom i drugim propisima

#### **Član 29.**

Zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajući Općinskog vijeća:

- pomaže predsjedavajućem prilikom predsjedavanja sjednicama Općinskog vijeća,
- zamjenjuje predsjedavajućeg Općinskog vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili privremene sprječenosti da obavlja svoju dužnost,
- stara se o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća,
- pomaže predsjedavajućem Općinskog vijeća u obavljanju njegove dužnosti i obavlja i druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, predsjedavajućeg Općinskog vijeća zamjenjuje vijećnik koga odredi Općinsko vijeće.

### Član 30.

Predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Općinsko vijeće bira iz reda vijećnika.

Predsjedavajući Općinskog vijeća se bira na prijedlog klubova vijećnika koji učestvuju u Općinskom vijeću ili vijećnika ili na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja.

Zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajući Općinskog vijeća bira se na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog klubova vijećnika koji učestvuju u Općinskom vijeću ili vijećnika.

### Član 31.

Mandat predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća traje onaj vremenski period koliko u skladu sa Ustavom i zakonom traje mandat izabranih vijećnika.

Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajući Općinskog vijeća obavljaju svoju funkciju volonterski, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

### Član 32.

U slučaju da su predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajući Općinskog vijeća privremeno u nemogućnosti da obavljaju dužnost predsjedavajućeg Općinskog vijeća, tu dužnost dok traje navedene okolnosti obavlja najstariji vijećnik u Općinskom vijeću.

## 4. Kolegij Općinskog vijeća

### Član 33.

U cilju unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada, Općinsko vijeće uspostavlja Kolegij Općinskog vijeća (u daljem tekstu: Kolegij), kojeg čine:

- predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajući Općinskog vijeća,
- predsjednici klubova vijećnika u Općinskom vijeću
- nezavisni vijećnici i
- Pomoćnik Općinskog načelnika u Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

U radu Kolegija učestvuju i Općinski načelnik ili lice koje on odredi.

Po pozivu predsjedavajućeg u radu Kolegija mogu učestvovati i predstavnici obradivači materijala, predstavnici komisija Općinskog vijeća, pozvani gosti i predstavnici općinskog organa uprave.

### Član 34.

U okviru prava i dužnosti Općinskog vijeća, Kolegij:

- utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada Općinskog vijeća,
- koordinira aktivnosti u pripremi sjednica Općinskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice Općinskog vijeća,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti vijećnika u obavljanju njihove funkcije i uloge,
- osigurava saradnju klubova vijećnika i radnih tijela Općinskog vijeća,
- prati izvršavanje zaključaka i odluka Općinskog vijeća i izvršenje Programa Općinskog vijeća,

- razmatra inicijative da se odredena pitanja stave na dnevni red Općinskog vijeća ili njegovih radnih tijela,
- osigurava saradnju Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, odnosno općinskog organa uprave,
- kao i druge poslove bitne za rad Općinskog vijeća.

### **Član 35.**

Kolegij radi u sjednicama, koje se održavaju najmanje jednom između dvije sjednice Općinskog vijeća.

Sjednice Kolegija saziva i njima predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

U slučaju spriječenosti zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, sjednicu Kolegija saziva i vodi član Kolegija kojeg odredi Kolegij.

U slučaju spriječenosti predsjednika klubova da prisustvuju sjednici Kolegija, može ih zamijeniti drugi član Kluba vijećnika s pravom glasa, po pisanim ovlaštenju predsjednika Kluba, koji se dostavlja predsjedavajućem ili zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća, ako je predsjedavajući odsutan, prije sjednice Kolegija.

### **Član 36.**

Na sjednicama Kolegija vodi se skraćeni zapisnik.

Vodenje zapisnika na sjednicama Kolegija se organizuje u okviru Službe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

### **Član 37.**

Svoje odluke Kolegij Općinskog vijeća donosi natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Kolegija.

## **IV. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA**

### **Član 38.**

Za razmatranje i pripremanje prijedloga odluka i drugih akata i za stručnu obradu, praćenje i proučavanje drugih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća, formiraju se stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća.

Stalna radna tijela formiraju se po odredbama ovog Poslovnika, a mogu biti formirana i posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Povremena radna tijela formiraju se posebnom odlukom, kojom se određuje njihov djelokrug, ovlaštenja i sastav.

Radna tijela Općinskog vijeća daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Općinsko vijeće o određenim pitanjima iz svog djelokruga, a koja su im na odlučivanje data ovim Poslovnikom ili posebnom odlukom Općinskog vijeća.

### **Član 39.**

Radna tijela Općinskog vijeća imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova koji se biraju iz reda vijećnika.

Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.

Radna tijela mogu imati u svom sastavu i članove koji nisu vijećnici (u daljem tekstu: spoljni članovi), a koji su stručni u oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela.

Komisija za izbor i imenovanje ne može imati spoljne članove.

### **Član 40.**

Radna tijela Općinskog vijeća u pripremi i održavanju sjednica se pridržavaju odredbi ovog Poslovnika.

Ukoliko se ukaže potreba za detaljnijim uređenjem organizacije i rada pojedinog radnog tijela, ono može donijeti sopstveni poslovnik koji ne smije biti u suprotnosti sa odredbama ovog Poslovnika.

### **Član 41.**

Radna tijela Općinskog vijeća formiraju se prema stranačkom sastavu Općinskog vijeća, u najvećoj mogućoj mjeri.

Prijedlog za članove radnih tijela podnose politički subjekti koji učestvuju u Općinskom vijeću.

Imenovanje stalnih radnih tijela i broj članova predlaže Komisija za izbor i imenovanja nakon prethodno obavljenih konsultacija sa političkim subjektima i koalicijama zastupljenim u Općinskom vijeću, a odluku donosi Općinsko vijeće.

Kod formiranja radnih tijela Općinsko vijeće će voditi računa o zastupljenosti polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i o zastupljenosti mlađih u najvećoj mogućoj mjeri.

### **Član 42.**

Sjednici radnog tijela prisustvuje predlagač, odnosno predstavnik predlagača nacrtu odnosno prijedloga odluke ili drugog općeg akta koji se razmatra.

Općinski načelnik ili predstavnik Općinskog načelnika može učestvovati u radu radnog tijela i kad on nije predlagač.

Ako predlagač ne uputi svog predstavnika na sjednicu radnog tijela, a radno tijelo ocijeni da je prisustvo predlagača neophodno, može odložiti razmatranje tog pitanja i o tomeo bavijestiti predlagača, koji je dužan osigurati prisustvo svog predstavnika na sjednici radnog tijela.

### **Član 43.**

Stalna radna tijela u Općinskom vijeću su komisije.

Vijećnik može biti članom najviše 2 (dvije) komisije.

Predsjednik komisije u saradnji sa svojim zamjenikom:

- organizuje rad komisije,
- saziva sjednice komisije i predsedava sjednicama,
- predlaže dnevni red i potpisuje akte koje donose komisije,
- dostavlja Općinskom vijeću pismeni izvještaj, stav ili prijedlog radnog tijela i izvještaj prezentira na sjednica Općinskog vijeća,
- prezentira izvještaj radnog tijela na sjednicama Općinskog vijeća o tačkama dnevnog reda koje je razmatralo radno tijelo u funkciji priprema za Općinsko vijeće,
- pokreće inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti komisije,
- sarađuje sa predsjedavajućim Općinskog vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela i službama za upravu u cilju što bolje pripreme i organizacije rada komisije kojom predsedava,
- vrši druge poslove određene ovim Poslovnikom.

### **Član 44.**

Komisije rade u sjednicama koje su javne.

Sjednicu komisije saziva njen predsjednik na zahtjev predsjedavajućeg Općinskog vijeća, trećine članova komisije, Općinskog načelnika i ovlaštenih predlagača akata koje donosi Općinsko vijeće.

Predsjednik komisije saziva sjednicu komisije najmanje tri dana prije održavanja sjednice, a izuzetno, kad za to postoje opravdani razlozi, može sazvati sjednicu i u kraćem roku.

Sjednici komisije mogu prisustvovati i oni članovi Općinskog vijeća koji nisu njeni članovi, ali bez prava odlučivanja.

Na zahtjev predsjednika komisije sjednici komisije obavezno prisustvuje rukovodište nadležne službe na koju se odnosi tematska oblast ili u slučaju njegove spriječenosti od njega ovlašteni službenik.

#### **Član 45.**

Komisija može da radi ako sjednici prisustvuje većina članova komisije, a odlučuje o pitanjima iz utvrđene joj nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja članova komisije.

Ukoliko se komisija ili drugo radno tijelo Općinskog vijeća ne može održati ni nakon dva uzastopna sazivanja zbog neopravdanog odsustvovanja pojedinih članova, predsjednik komisije, odnosno radnog tijela će predložiti Općinskom vijeću zamjenu tih članova.

#### **Član 46.**

Komisija saraduje sa drugim komisijama i radnim tijelima i može sa njima održavati zajedničke sjednice.

Komisija podnosi Općinskom vijeću izvještaje o svom radu najmanje jednom godišnje.

Na sjednicama komisija se vodi zapisnik.

#### **Član 47.**

Općinsko vijeće kao stalna radna tijela ima sljedeće komisije:

1. Komisija za izbor i imenovanja ,
2. Komisiju za statutarna pitanja, Poslovnik i propise;
3. Komisiju za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana;
4. Komisiju za privredu, prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša
5. Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
6. Komisiju za društvene odnose, odnose sa vjerskim zajednicama, boračko invalidska i socijalna pitanja,
7. Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ;
8. Komisiju za pitanja mlađih ravnopravnost polova;
9. Etička komisija časti;
10. Komisija za zaštitu kulturno historijskog i privrednog naslijeda i turizam;
11. Komisija za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz historije Maglaja;
12. Komisija za dodjelu javnih priznanja.

#### **Član 48.**

##### **Komisija za izbor i imenovanje.**

- predlaže izbor i imenovanje, odnosno razriješenje funkcionera i drugih lica koje bira, odnosno imenuje Općinsko vijeće, ako zakonom, Statutom, odlukom Općinskog vijeća ili ovim Poslovnikom nije drugačije utvrđeno,
- saraduje sa odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u Općini,
- pribavlja mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razjašnjenja,
- vrši i druge poslove određene zakonom, općim aktima Općinskog vijeća i ovim Poslovnikom.

Komisija za izbor i imenovanja broji 5 članova.

### **Član 49.**

#### **Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise:**

- razmatra nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa i općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonima i pravnim sistemom,
- priprema prečišćen tekst odluka, drugih propisa i općih akata Općinskog vijeća, ako je za to ovlaštena,
- učestvuje u donošenju programa normativne djelatnosti Općinskog vijeća,
- priprema tekst nacrta i prijedloga Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj,
- prati provođenje Statuta,
- razmatra pitanja značajna za ostvarivanje Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune Statuta,
- razmatra i utvrđuje prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka, drugih propisa i općih akata Općinskog vijeća,
- razmatra opće akte, na koje Općinsko vijeće daje saglasnost i daje Općinskom vijeću u pisanim obliku mišljenje o njihovoj usklađenosti sa zakonom,
- razmatra sva pitanja vezana za ujednačavanje normativno-pravne obrade akata, koje donosi Općinsko vijeće i
- vrši i druge poslove određene ovim Poslovnikom.

Prijedlozi ove Komisije koji su formulirani kao izmjene ili dopune prijedloga odluka ili drugog općeg akta unose se u njen izvještaj i smatraju se njenim amandmanima na prijedlog akta.

Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise broji 5 (pet) članova.

### **Član 50.**

#### **Komisija za zaštitu ljudskih prava i predstavke i pritužbe građana:**

- razmatra pitanja ostvarivanja i zaštite sloboda i prava građana, a posebno pitanja vezana za kršenje sloboda i prava od strane općinskih službi za upravu i institucija koje vrše javna ovlaštenja iz nadležnosti Općine,
- ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda i predlaže mjeru Općinskom vijeću u cilju njihove zaštite;
- razmatra predstavke i pritužbe koje se odnose na prava i dužnosti iz nadležnosti Općine koje građani ili pravna lica upućuju ili neposredno podnose Općinskom vijeću i o tome obavještava podnosioca,
- razmatra i druga pitanja iz domena zaštite ljudskih prava i sloboda, kao i mogućnosti poboljšanja rada općinskih službi za upravu i institucija koja vrše javna ovlaštenja iz nadležnosti Općine,
- vrši i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća.

Komisija je dužna da odgovori podnosiocu predstavke u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema predstavke.

U slučaju kad postupak ispitivanja predstavke iz objektivnih razloga duže traje, Komisija je dužna da u roku iz prethodnog stava obavještava podnosioca predstavke o toku rada na predstavci.

Komisija za zaštitu ljudskih prava i predstavke i pritužbe građana broji 5 (pet) članova.

Komisija za zaštitu ljudskih prava i predstavke i pritužbe građana podnosi najmanje jedanput godišnje Općinskom vijeću izvještaj o svom radu i svojim zapažanjima sa prijedlozima za preduzimanje potrebnih mjera.

### Član 51.

#### **Komisija za privredu, prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša:**

- razmatra pitanja koja se nalaze na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća iz oblasti stanja i unapređenja privrede i privrednih aktivnosti,
- razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje i sprovođenje politike zaštite prirodnog okoliša, uređenja građevinskog zemljišta, očuvanja i razvoja prirodnih dobara koja se nađu na sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaže mјere zaštite, očuvanja i unapređenja tekovina i stvorenih vrijednosti čovjekove okoline, zaštita vazduha, tla, vode, vodotoka, te pitanja prostornog uređenja sa stanovišta zaštite i unapređenja čovjekove okoline prema pripremljenim aktima koji se razmatraju na sjednicama Općinskog vijeća,
- saraduje sa općinskim službama za upravu u rješavanju pitanja iz svoga djelokruga,
- saraduje sa organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom okoliša,
- razmatra pitanja koja se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, stambene odnose, pitanja komunalne djelatnosti kada se akti iz ove oblasti nadu na sjednici Općinskog vijeća,
- vrši i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća.

Komisija za zaštitu okoliša, kulturnog i prirodnog nasljeđa broji 5 (pet) članova.

### Član 52

#### **Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo:**

- razmatra pitanja i podnosi prijedloge razvoja poljoprivrede, vodoprivrede i šumarske djelatnosti,
- razmatra pitanja i podnosi prijedlog za utvrđivanje politike korištenja poljoprivrednog zemljišta i šumskih resursa,
- podnosi prijedloge za unapređivanje stanja šuma i šumskog zemljišta,
- vrši i druge poslove iz ove oblasti utvrđene zakonima, odlukama i zaključcima Općinskog vijeća.

Komisija za poljoprivrodu, vodoprivodu, šumarstvo broji 5 (pet) članova.

### Član 53.

#### **Komisija za društvene odnose, odnose sa vjerskim zajednicama, boračko-invalidska i socijalna pitanja:**

- razmatra sva pitanja iz oblasti društvenih odnosa a koja se odnose na lokalnu zajednicu i u vezi s njom,
- ostvaruje saradnju sa institucijama vjerskih zajednica na području općine Maglaj,
- raspisuje javne pozive za finasiranje udruženja građana i predlaže projekte za finansiranje budžetskim sredstvima, ako to nije u nadležnosti općinske službe,
- ostvaruje saradnju sa institucijama vjerskih zajednica na području općine Maglaj,
- razmatra pitanja iz oblasti zaštite i pomoći boračkim populacijama,
- vrši i druge poslove odredene zakonom, općim aktima Općinskog vijeća i ovim Poslovnikom.

Komisija za društvene odnose, odnose za vjerskim zajednicama, boračko invalidska i socijalna pitanja broji 5 (pet) članova .

### Član 54

#### **Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu i sport:**

- razmatra sve akte upućene Općinskom vijeću koji se odnose na problematiku iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
- prati provođenje zakona, drugih propisa kao i propisa i akata koje donosi Općinskog vijeće iz nadležnosti ove Komisije,
- ostvaruje saradnju sa institucijama i ustanovama, sportskim klubovima iz nadležnosti Komisije,
- vrši i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća

Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu i sport broji 5 (pet) članova.

### Član 55.

#### **Komisija za pitanja mladih i ravnopravnost polova :**

- razmatra sva pitanja iz navedenih oblasti kada se takva pitanja nalaze na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,
- prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Općinskom vijeću programe i mјere za
- djelovanje općinskih organa i službi u ovoj oblasti,
- radi na suzbijanju maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, te
- inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima,
- predlaže programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, edukacije, sportskih i drugih aktivnosti,
- ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, bez obzira da li ove organizacije djeluju na profesionalnoj ili volonterskoj osnovi,
- prati položaj spolova u općini Maglaj i implementaciju njihovih zakonom priznatih prava,
- zalaže i promoviše jednaka prava i mogućnosti za muškarce i žene,
- sa Općinskim vijećem prati donošenje bitnih odluka radi evidencije ostvarenja uticaja žena i muškaraca u razvojnem procesu općine,
- predlaže Općinskom vijeću i Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine aktivnosti koje doprinose podršci strateških potreba promovisanja gender jednakosti,
- saradnja sa lokalnim nevladinim organizacijama koje se bave jednakopravnosti spolova,
- saradnja sa Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine,
- učestvuje u realizaciji projekata Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na područje općine Maglaj,
- obavlja i druge poslove u okviru zakona, Statuta i drugih akata.

Komisija za pitanja mladih i ravnopravnost spolova broji 5 (pet) članova

## **Član 56.**

### **Etička komisija časti:**

- prati i analizira rad i ponašanja izabralih zvaničnika,
- ukazuje na pojave kršenja Etičkog kodeksa,
- vodi procedure provjere na osnovu prijava o eventualnom kršenju Etičkog kodeksa;
- predlaže Općinskom vijeću korektivne mjere protiv izabralih zvaničnika ako utvrdi da je izvršena povreda Kodeksa,
- savjetuje izabrane zvaničnike ali i ostale zainteresirane strane o konkretnim pitanjima vezanim za Kodeks,
- predlaže Općinskom vijeću izmjene i dopune Etičkog kodeksa,
- podnosi redovne izvještaje o svom radu (polugodišnje, godišnje i završni izvještaj na kraju mandata),
- predlaže izmjene i dopune Etičkog kodeksa Općinskom vijeću,
- vrši i druge poslove iz svoje oblasti na osnovu Etičkog kodeksa izabralih zvaničnika.

Etička komisija časti broji 7 (sedam) članova.

## **Član 57.**

### **Komisija za zaštitu kulturno historijskog i privrednog naslijeda i turizma:**

- razmatra i predlaže mjere zaštite, očuvanja i unapređenja tekovina kulturnih i historijskih vrijednosti, ukoliko se takvi akti nadu na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,
- sarađuje sa organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom kulturnog i privrednog naslijeda,
- razmatra pitanja bitna za razvoj turizma i sarađuje sa organizacijama i institucijama i oblasti turizma,
- vrši i druge poslove iz svoje oblasti.

Komisija za zaštitu kulturno historijskog i privrednog naslijeda i turizma broji 5 (pet) članova.

## **Član 58.**

### **Komisija za obilježavanja značajnih događaja i ličnosti iz historije Maglaja:**

- razmatra nacrte Odluke i izmjene Odluke o obilježavanju značajnih datuma,
- provodi javnu raspravu ukoliko joj je odlukom Općinskog vijeća to stavljeno u nadležnost,
- provodi postupak predlaganja naziva ulica i ustanova na području općine Maglaj,
- utvrđuje kriterije za utvrđivanje naziva ulica i ustanova,
- obavlja i druge poslove iz svoje oblasti.

Komisija za obilježavanja značajnih događaja i ličnosti iz historije Maglaja broji 5 (pet) članova.

## **Član 59.**

### **Komisija za dodjelu javnih priznanja**

- provodi proceduru oko dodjele javnih priznanja,

- na osnovu provedene procedure predlaže Općinskom vijeću dobitnike javnih priznanja,
- vrši analizu odluke o dodjeli javnih priznanja,
- radi i druge poslove vezano za dodjelu javnih priznanja.

Komisija za dodjelu javnih priznanja broj 5 (pet) članova

### **Član 60.**

Općinske službe za uprave dužne su pružiti komisijama stručnu, tehničku i administrativnu podršku.

## **V – NAČIN RADA OPĆINSKOG VIJEĆA**

### **1. Program rada Općinskog vijeća**

#### **Član 61.**

Općinsko vijeće donosi Program rada Općinskog vijeća za narednu kalendarsku godinu u pravilu do kraja tekuće godine.

Program rada sadrži zadatke Općinskog vijeća koji su u nadležnosti Općinskog vijeća, u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom, te utvrđenom politikom i strategijom razvoja općine Maglaj, kao i druge poslove i zadatke koji su u nadležnosti Općinskog vijeća.

Program rada utvrđuju se poslovi i zadaci Općinskog vijeća, njihov sadržaj, način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo izvršenje.

#### **Član 62.**

U pripremama za izradu Programa rada Općinskog vijeća, predsjedavajući i njegov zamjenik pribavljaju prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u Program rada od vijećnika, radnih tijela Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, općinskih službi za upravu, političkih subjekata koje su zastupljene u Općinskom vijeću, mjesnih zajednica, građana i udruženja građana.

Prijedlog Programa rada utvrđuje Kolegij Općinskog vijeća, a usvaja ga Općinsko vijeće

#### **Član 63.**

Program rada Općinskog vijeća se nakon donošenja objavljuje u „Službenim novinama Općine Maglaj“.

### **2. Sjednice Općinskog vijeća**

#### **Član 64.**

Općinsko vijeće radi u sjednicama koje su otvorene za javnost.

Sjednice Općinskog vijeća se označavaju rednim brojem.

Općinsko vijeće može održavati: redovne, tematske, svečane i vanredne sjednice.

Općinsko vijeće može odlučivati da određena pitanja izuzetno razmatra bez prisustva javnosti.

#### **Član 65.**

Za vrijeme ljetnjeg odmora ne održavaju se sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Izuzetno, predsjedavajući ili zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća, ako to zahtijeva neodložna potreba, može sazvati sjednicu Općinskog vijeća, a predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća sjednicu tog radnog tijela.

### **Član 66.**

Redovne sjednice održavaju se najmanje jednom mjesечно, a po potrebi i češće radi raspravljanja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Tematske sjednice se održavaju po ukazanoj potrebi.

Svečane sjednice održavaju se povodom 18. septembra Dana općine i 25. novembra Dana državnosti, a mogu se održati i u čast nekog drugog dogadaja što se utvrđuje Programom rada ili drugom odlukom Općinskog vijeća.

Vanredna sjednica se održava izuzetno, po pitanju vitalnih interesa lokalne zajednice, u slučajevima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, epidemija i sličnim vanrednim okolnostima.

Sjednica iz prethodnog stava može se sazvati u rokovima kraćim od onih koji su predviđeni ovim Poslovnikom, a njen dnevni red može se predložiti na samoj sjednici, u skladu sa okolnostima koje nalažu sazivanje vanredne sjednice.

Izuzetno vanredna sjednica Općinskog vijeća može se sazvati ukoliko se radi o društveno-ekonomskom interesu lokalne zajednice, odnosno ukoliko se traži hitan stav Općinskog vijeća, Kolegij Općinskog vijeća može obraditi predmet i dostaviti Općinskom vijeću elektronskim putem na izjašnjenje u rokovima kraćim od određenog u stavu (1) člana 69. ovog Poslovnika.

### **3. Sazivanje sjednica**

### **Član 67.**

Sjednice Općinskog vijeća saziva predsjedavajući Općinskog vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća.

U slučaju odbijanja predsjedavajućeg Općinskog vijeća da sazove sjednicu Općinskog vijeća, sjednicu može sazvati zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajući Općinskog vijeća, a ako to i on odbije, sjednicu može sazvati pismeno ovlašteni predstavnik najmanje 10 (deset) vijećnika, uz stručnu pomoć Službe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

Predsjedavajući Općinskog vijeća u dnevni red unosi ona pitanja koja su predviđena Programom rada Općinskog vijeća i druga pitanja koja su od strane obrađivača materijala pristigla do dana slanja poziva za sjednicu Općinskog vijeća ili usaglašena na redovnoj sjednici Kolegija Općinskog vijeća.

Predsjedavajući Općinskog vijeća zakazuje vanredni Kolegij neposredno pred početak sjednice Općinskog vijeća radi zauzimanja stava o uvrštavanju neodložnih i hitnih pitanja koja su pristigla nakon održavanja Kolegija Općinskog vijeća, a najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice.

Materijali koji su pristigli nakon roka iz prethodnog stava ovog člana ili usmeni zahtjev za uvrštavanje rasprave o bilo kom pitanju, neće biti razmatrani.

### **Član 68.**

Predsjedavajući Općinskog vijeća će sazivati sjednicu Općinskog vijeća i po zaključku Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika ili na prijedlog najmanje 10 (deset) vijećnika.

Ukoliko predsjedavajući Općinskog vijeća ne sazove sjednicu Općinskog vijeća u roku od sedam dana od dana podnošenja prijedloga od strane vijećnika iz prethodnog stava, sjednicu mogu sazvati i vijećnici predlagači sazivanja sjednice.  
Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća je dužna vijećnicima iz prethodnog stava osigurati tehničke uslove oko sazivanja sjednice.

#### **Član 69.**

Poziv za sjednice Općinskog vijeća se upućuje sedam dana prije dana određenog za održavanje sjednice vijećnicima, Općinskom načelniku, rukovodiocima općinskih službi za upravu, skupa sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po tačkama dnevnog reda.

Materijali za sjednice Općinskog vijeća dostavljaju se svakom vijećniku u elektronskoj formi i objavom na službenoj internet stranici Općine.

Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda upućuje se i drugim učesnicima u radu Općinskog vijeća i gostima

#### **4. Dnevni red sjednica**

#### **Član 70.**

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjedavajući Općinskog vijeća.

Ukoliko su sjednicu zakazali vijećnici u smislu člana 67. stav (2) ovog Poslovnika, ti vijećnici predlažu dnevni red Općinskog vijeća.

Prijedlog za izmjenu predloženog dnevnog reda, u pisanoj formi sa obrazloženjem, priloženim prijedlogom odluke ili drugog akta dostavlja se predsjedavajućem Općinskog vijeća najkasnije dva dana prije održavanja sjednice.

Prijedlog za naknadnu izmjenu dnevnog reda sjednice mogu podnijeti klubovi vijećnika, vijećnici, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski načelnik ili ovlašteni predstavnik Općinskog načelnika.

Izuzetno, ukoliko je predlagač tačke dnevnog reda Općinski načelnik, prijedlog za izmjenu predloženog dnevnog reda, može se podnijeti i na sjednici Općinskog vijeća.

#### **Član 71.**

O prijedlozima za izmjenu dnevnog reda glasa se po redoslijedu kako su predloženi, a nakon toga o dnevnom redu.

Ovlašteni predlagač može prije usvajanja dnevnog reda skinuti materijal sa dnevnog reda o čemu se ne glasa.

Tokom sjednice ne može biti podnesen zahtjev za izmjenu dnevnog reda.

#### **5. Kvorum za sjednice Općinskog vijeća**

#### **Član 72.**

Kvorum za rad sjednice Općinskog vijeća čini natpolovična većina izabranih vijećnika u Općinskom vijeću (13 vijećnika), izuzev ako za odlučivanje o pojedinim pitanjima koja su na dnevnom redu nije predviđena dvotrećinska većina svih vijećnika u Općinskom vijeću (17 vijećnika).

Na osnovu utvrđene evidencije o prisutnosti vijećnika, predsjedavajući Općinskog vijeća konstataju da postoji kvorum i o tome obavještava vijećnike.

Evidencija o prisutnosti vijećnika utvrđuje se prozivkom.

Predsjedavajući je dužan u toku cijele sjednice Općinskog vijeća voditi računa o postojanju kvoruma.

Ukoliko predsjedavajući utvrdi da ne postoji kvorum za rad sjednice Općinskog vijeća prekinut će rad sjednice do 15 minuta, a ako i nakon isteka 15 minuta nema kvoruma, sjednica se prekida, a termin nastavka sjednice Općinskog vijeća se zakazuje odmah ili najkasnije u roku od tri dana od dana prekida sjednice.

Predsjedavajući obavještava Općinsko vijeće o novom datumu i vremenu održavanja sjednice.

## **6. Predsjedavanje i učešće u radu sjednica Općinskog vijeća**

### **Član 73.**

Sjednicom Općinskog vijeća predsjedava predsjedavajući Općinskog vijeća.

Ako je predsjedavajući Općinskog vijeća spriječen, sjednicom predsjedava zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajući Općinskog vijeća, a ako je izuzetno i on spriječen sjednicom predsjedava vijećnik kojeg odredi Općinsko vijeće.

Ako su sjednicu Općinskog vijeća sazvali vijećnici iz člana 67. stav (2) Poslovnika, Općinsko vijeće će odrediti vijećnika koji će predsjedavati tom sjednicom.

### **Član 74.**

Svi vijećnici Općinskog vijeća imaju pravo i dužnost da aktivno učestvuju u radu i odlučivanju na sjednicama Općinskog vijeća.

U radu sjednica, bez prava odlučivanja, mogu učestvovati Općinski načelnik, pomoćnici Općinskog načelnika i druga lica koja su pozvana na sjednicu radi iznošenja mišljenja o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

## **8. Tok sjednice**

### **Član 75.**

Nakon što otvorí sjednicu Općinskog vijeća, predsjedavajući obavještava Općinsko vijeće koji su ga vijećnici obavijestili da su spriječeni da prisustvuju sjednici.

Predsjedavajući obavještava Općinsko vijeće ko je osim vijećnika pozvan da prisustvuje sjednici. Predsjedavajući Općinskog vijeća zatim, utvrđuje da li postoji kvorum za rad Općinskog vijeća. Ako predsjedavajući Općinskog vijeća utvrdi da ne postoji kvorum za punovažan rad, sjednica se prekida, odnosno odlaže za period dok se ne steknu uslovi za održavanje sjednice, a ne duže od 7 (sedam) dana ukoliko su stečeni uslovi za održavanje sjednice Općinskog vijeća.

### **Član 76.**

Nakon što predsjedavajući konstatiše da postoji kvorum poziva sve prisutne da svako na sebi svojstven način oda dužnu počast šehidima, poginulim borcima/ braniteljima i svim žrtvama proteklog rata.

### **Član 77.**

Predsjedavajući Općinskog vijeća predlaže dnevni red i eventualno pristigle zahtjeve za izmjenama dnevnog reda i stavlja ga na raspravu i izglasavanje.

### **Član 78.**

Predsjedavajući Općinskog vijeća prije usvajanja dnevnog reda pitá vijećnike da li imaju primjedbe na izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice.

Vijećnik ima pravo da iznese primjedbe na zapisnik, ali ne duže od 3 minute.

Ako su primjedbe usvojene u zapisnik se unose odgovarajuće izmjene.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjedavajući Općinskog vijeća i zapisničar.

### Član 79.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice, u skladu sa odredbama člana 70. ovog Poslovnika.

### Član 80.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim predmetima, prema prihvaćenom dnevnom redu.

Na sjednici se o svakom predmetu na dnevnom redu raspravlja prije nego što se o njemu odlučuje, osim ako je Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

Rasprava počinje izlaganjem predstavnika predлагаča ili obrađivača materijala, ukoliko je to potrebno, a zatim izvjestioca radnog tijela Općinskog vijeća ako je ono zasjedalo i ako želi da usmeno bliže upozna vijećnike o mišljenjima i prijedlozima radnog tijela.

Poslije toga riječ dobijaju vijećnici, a nakon njih i drugi učesnici u radu sjednice.

Vijećnik ima pravo tražiti dopunska obrazloženja od Općinskog načelnika, rukovodećih i drugih službenika i predлагаča na samoj sjednici Općinskog vijeća, samo ako su ta pitanja vezana za utvrđeni dnevni red.

### Član 81.

Na zahtjev predsjednika kluba vijećnika ili samostalnog vijećnika sjednica se može prekinuti ukoliko se ocijeni da je to potrebno radi obavljanja konsultacija vijećnika u klubu.

O zahtjevu za pauzu u trajanju do 15 minuta odlučuje predsjedavajući Općinskog vijeća.

### Član 82.

Vijećnik može da govori nakon što zatraži i dobije riječ od predsjedavajućeg.

Predsjedavajući daje riječ vijećnicima prema redoslijedu kojim su se prijavili.

Prijava za učešće u raspravi može se dati do zaključenja rasprave.

### Član 83.

Vijećnici i drugi učesnici u raspravi na sjednici dužni su da govore samo o materijalu koji je u okviru tačke dnevnog reda predmet rasprave i da poštuju vrijeme za diskusiju predviđeno ovim Poslovnikom.

Trajanje izlaganja vijećnika i drugih učesnika na sjednici ne može biti duže od 6 minuta a predsjednici klubova još dodatnih 6 minuta.

Ako želi učestvovati u raspravi predsjedavajući Općinskog vijeća napušta mjesto predsjedavajućeg i izlazi za govornicu. Za to vrijeme sjednicom predsjedava zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajući Općinskog vijeća.

Prilikom izlaganja govornici su dužni da čuvaju dignitet Općinskog vijeća, te im je zabranjeno koristiti psovke i neprimjerene izraze, potinjati privatni život drugih osoba, iznositi, pronositi ili izražavati neistinе i na bilo koji način svojim govorom ili radnjama grubo vrijedati i narušavati fizički ili moralni integritet druge osobe, ma o kom se radilo.

Nijedan vijećnik ne može dobiti riječ po drugi put, dok se ne iscrpi redoslijed prvog prijavljivanja vijećnika.

### **Član 84.**

Govornik uvijek ide iza govornice.

Zabranjeno je dobacivanje govorniku s mjesta, odnosno ometanje govornika na drugi način i svako ponašanje, koje narušava ili zloupotrebljava slobodu govora.

Predsjedavajući vodi računa da govornik ne bude ometan u govoru i da opomene govornika koji postupa suprotno odredbi člana 83. ovog Poslovnika.

Vijećnik, odnosno učesnik u raspravi izuzev predsjednika klubova vijećnika, u pravilu može govoriti najviše dva puta po jednoj tački, s tim da taj govor ukupno ne prelazi vrijeme navedeno u Poslovniku.

### **Član 85.**

Vijećnik može zatražiti riječ da bi ispravio krivi navod i riječ dobiva odmah, nakon što govornik koji je trenutno za govornicom zatraži svoje izlaganje.

Vijećnik je obavezan da se ograniči na onaj dio diskusije koji smatra krivim navodom i ne može dobijenu riječ iskoristiti da govorí o nečem drugom.

Ispravka krivog navoda može trajati najduže tri minute.

### **Član 86.**

Vijećnik može tražiti repliku, da bi ispravio navod koji je izazvao nesporazum ili zahtijeva objašnjenje i dužan je da se izjasni na koji dio diskusije govornika ima repliku.

Replika se ne može tražiti u vezi sa postavljenim vijećničkim pitanjem ili datim odgovorom na vijećničko pitanje.

Predsjedavajući će vijećniku, koji replicira dati riječ odmah po završetku izlaganja govornika, koji je izazvao repliku, a ista može trajati najduže tri minute.

Replika istom govorniku po istom pitanju od strane jednog vijećnika, dozvoljena je najviše dva puta.

### **Član 87.**

Vijećniku, koji želi da govorí o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjedavajući daje riječ čim je ovaj zatraži.

Vijećnik, koji dobije riječ u vezi poslovničke intervencije, obavezan je da precizno i konkretno navede odredbu Poslovnika za koju smatra da je prekršena i ne može poslovničku intervenciju koristiti za bilo koju drugu vrstu diskusije.

Izlaganje po poslovničkoj intervenciji ne može trajati duže od dva minuta.

Vijećniku koji zloupotrebljava poslovničku intervenciju da bi umjesto o povredi ovog Poslovnika govorio o drugoj temi, predsjedavajući oduzima riječ i šalje ga na mjesto.

U slučaju da vijećnik odbije da napusti govornicu, predsjedavajući će prekinuti sjednicu.

## **9. Održavanje reda**

### **Član 88.**

Predsjedavajući se stara o održavanju reda na sjednici i dužan je preuzeti mјere na otklanjanju situacije kojom se narušava red ili krše odredbe ovog Poslovnika.

Vijećnici i drugi učesnici u radu sjednice, dužni su da se suzdrže od bilo kakvih rađnji kojima se povređuje red na sjednici Općinskog vijeća

Povreda reda na sjednici Općinskog vijeća se smatra:

- a) kršenje ili pozivanje na kršenje Ustava, zakona, Statuta ili općinskog propisa,
- b) nepridržavanje odredbi ovog Poslovnika od strane vijećnika ili drugog učesnika na sjednici za govornicom,

- c) ometanje reda na sjednici sa mjesta, a naročito govor i komentarisanje sa mjesta, polemika sa prisutnima sa govornice, upotreba vulgarnih riječi, povreda privatnosti drugih, galama, fizičko razračunavanje i slično i
- d) govor govornika koji nije dobio riječ od predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

### **Član 89.**

Ako vijećnik ometa rad sjednice s mjesta ili za govornicom postupa suprotno odredbama ovog Poslovnika, predsjedavajući je ovlašten izreći slijedeće mjeru: opomena, oduzimanje riječi ili udaljenje sa sjednice

Evidenciju o izrečenim mjerama iz prethodnog stava ovog člana, vodi Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

### **Član 90.**

Opomena se izriče vijećniku u sljedećim situacijama:

- kad govor prije nego je zatražio i dobio riječ,
- ako i pored upozorenja predsjedavajućeg govori o pitanju koje nije na dnevnom redu,
- kada prekida govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika ili na drugi način ugrožava slobodu govora,
- kad vrjeda drugoga ili upotrebljava psovke i uvredljive izraze ili narušava moralni ili fizički integritet drugog lica,
- kad iznosi podatke i ocjene koje se odnose na privatni život drugih lica i
- ako drugim postupcima narušava red na sjednici ili postupa protivno odredbama ovog Poslovnika.

### **Član 91.**

Mjera oduzimanja riječi se izriče vijećniku kome su prethodno izrečene dvije uzastopne mjeru opomene, a koji poslije toga narušava red na sjednici ili postupa protivno odredbama ovog Poslovnika.

Vijećnik kome je izrečena mjeru oduzimanja riječi, dužan je da prekine svoje izlaganje. U suprotnom, predsjedavajući Općinskog vijeća prekida sjednicu i određuje pauzu dok se ne uspostavi red.

### **Član 92.**

Ako vijećnik i poslije izrečene mjeru oduzimanja riječi u nastavku sjednice i nakon pauze dalje ometa ili sprječava rad na sjednici, ne poštuje odluku predsjedavajućeg ili nastavlja da čini druge prekršaje u smislu ovog Poslovnika, predsjedavajući Općinskog vijeća će odrediti novu pauzu i zatražiti od predsjednika Etičke komisije časti da zakaže vanrednu sjednicu. Izvještaj s preporukama Etičke komisije časti, razmatrat će se na prvoj narednoj sjednici Općinskog vijeća.

### **Član 93.**

U toku trajanja sjednice Općinskog vijeća mogu se praviti pauze.

Pauzu može odrediti predsjedavajući Općinskog vijeća, na zahtjev Kluba vijećnika ili samoinicijativno.

Pauzu u trajanju do 30 minuta odobrava predsjedavajući Općinskog vijeća bez izjašnjavanja Općinskog vijeća.

Pauzu u trajanju dužem od 30 minuta odobrava Općinsko vijeće većinom glasova ukupnog broja vijećnika.

Na zahtjev predsjednika kluba može se odrediti pauza za ad hoc konsultacije, s tim što vijećnici ostaju na svojim mjestima u sali za sjednice.

## 10. Odlučivanje

### Član 94.

Nakon što predsjedavajući konstatiše da nema više prijavljenih vijećnika za diskusiju, objavljuje da je rasprava zaključena i pristupa se odlučivanju.

Općinsko vijeće odlučuje o prijedlogu, koji može usvojiti, odbiti ga ili odložiti izjašnjavanje radi daljeg proučavanja.

O podnesenim prijedlozima odlučuje se onim redoslijedom kojim su prijedlozi iznesenii.

Općinsko vijeće sve odluke donosi većinom glasova ukupnog broja prisutnih vijećnika, ukoliko zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije propisano.

Statut, saglasnost za promjene granica općine i odluku o prenošenju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja vijećnika.

Budžet se donosi nadpolovičnom većinom ukupnog broja izabralih vijećnika.

O pitanjima proceduralne prirode odlučuje se većinom glasova vijećnika prisutnih na sjednici.

### Član 95.

Glasanje je javno, osim ako Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Glasanje se vrši se dizanjem ruke, odnosno glasačkog kartona ili usmenim pojedinačnim izjašnjenjem svakog vijećnika ili elektronskim putem.

Vijećnici glasaju tako što se izjašnjavaju „ZA“ prijedlog, „PROTIV“ prijedloga ili kao „UZDRŽANI“ u odnosu na prijedlog.

Prije početka glasanja predsjedavajući Općinskog vijeća će uz pomoć nadležne službe utvrditi tačan broj prisutnih vijećnika, ako to zahtijeva neki od klubova.

Vijećnici koji su prisutni sjednici a ne glasaju smatraju se «uzdržanim» u odnosu na prijedlog.

Prvo se glasa o pojedinačnom prijedlogu vijećnika ili Kluba vijećnika onim redoslijedom kojim su prijedlozi iznesenii.

Pojedinačni prijedlog ili prijedlog Kluba vijećnika koji dobije potreban broj glasova postaje sastavni dio prijedloga predlažača.

Po završetku glasanja predsjedavajući Općinskog vijeća utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, a zatim konstatiše da li je prijedlog o kome se glasalo prihvaćen ili odbijen.

### Član 96.

Kada postoji sumnja u rezultat glasanja, pristupa se pojedinačnom izjašnjavanju vijećnika.

Zahtjev za pojedinačnim glasanjem mogu podnijeti predsjedavajući Općinskog vijeća i njegov zamjenik, predsjedavajući klubova vijećnika ili najmanje tri vijećnika.

Pojedinačno izjašnjavanje vrši se tako što se svaki prozvanii vijećnik izjašnjava za ili protiv, prijedloga ili je uzdržan od glasanja.

Kad pojedinačno izjašnjavanje bude završeno, ponovo se prozivaju vijećnici za koje u spisku nije označeno da su glasali.

Prozivanje vrši predsjedavajući Općinskog vijeća.

### Član 97.

Elektronsko glasanje vrši se uz podršku elektronske opreme i računarsko-informacionog sistema i pritiskom na odgovarajuću tipku.

### **Član 98.**

Ako Općinsko vijeće odluči da se o određenom pitanju glasa tajno, formirat će Komisiju za tajno glasanje od tri člana iz reda tri različita kluba vijećnika, koja će rukovoditi glasanjem i utvrditi rezultate.

Tajno glasanje vrši se glasačkim listićima.

Glasački listići su iste veličine, oblika i boje, a na svaki listić otisnut je pečat Općinskog vijeća.

Svaki vijećnik dobija glasački listić.

Predsjedavajući Općinskog vijeća daje objašnjenje o načinu glasanja.

Glasački listić iz koga se ne može utvrditi kako se vijećnik izjasnio, smatra se nevažećim.

Predsjedavajući na osnovu izvještaja Komisije objavljuje rezultat glasanja i saopštava koliko je ukupno vijećnika glasalo, koliko od toga „ZA“ prijedlog, koliko „PROTIV“, koliko je „UZDRŽANIH“ i koliko ima nevažećih listića, a zatim konstatiše da li je prijedlog o kome se glasalo usvojen.

### **Član 99.**

Po završenom glasanju, predsjedavajući utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

## **11. Zapisnici**

### **Član 100.**

O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, a naročito o iznesenim prijedlozima, o donesenim odlukama i zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasanja po tačkama dnevnog reda.

### **Član 101.**

Zapisnik sadrži:

- dnevni red sjednice na koju se odnosi;
- popis svih tačaka dnevnog reda,
- skraćeni prikaz toka sjednice,
- zaključke i rezultate glasanja.

### **Član 102.**

Zapisnik se sastavlja po završetku sjednice i upućuje svim vijećnicima najkasnije sa pozivom za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

Na sjednici se vrši i tonsko snimanje.

### **Član 103.**

Svaki vijećnik ima pravo da na zapisnik stavi primjedbe, a o osnovanosti ovih primjedbi odlučuje se na sjednici bez pretrresa.

Ako se primjedbe usvoje, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuće izmjene.

Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe, kao i zapisnik u kome su usvojene date primjedbe, smatra se usvojenim.

### **Član 104.**

Zapisnik potpisuju predsjedavajući Općinskog vijeća i zapisničar.

O čuvanju izvornika zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća stara se Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

Usvojeni zapisnik je javni dokument o radu Općinskog vijeća i dostupan je na uvid vijećnicima i javnosti.

Svi tonski zapisi i zapisnici sa sjednice čuvaju se trajno u arhivi Općinskog vijeća, a dostupni su na uvid javnosti.

## **12. Rad Općinskog vijeća za vrijeme vanrednih okolnosti, ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti**

### **Član 105.**

Općinsko vijeće za vrijeme vanrednih okolnosti, ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti nastavlja sa radom u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom i drugim propisima. Na rad i organizaciju Općinskog vijeća u uslovima iz prethodnog stava primjenjuje se ovaj Poslovnik ako Statutom ili drugim aktom Općinskog vijeća nije drugačije određeno.

## **13. Rad Općinskog vijeća u vrijeme ugrožene opće javne sigurnosti, javnog zdravlja i imovine i proglašenog stanja epidemije ili pandemije zaraznih bolesti**

### **Član 106.**

U izuzetnim okolnostima, kada je to neophodno iz sigurnosnih razloga ili zbog zaštite javnog zdravlja, odnosno kada je proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće, opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, velikih šteta za imovinu, epidemija i slično, Kolegij Općinskog vijeća može odlučiti da se sjednice Kolegija i sjednice Općinskog vijeća održavaju elektronskim putem ili online korištenjem informacijskog sistema koji podržava prenos videokonferencija ili aplikacija, programa i drugih elektronskih platformi za direktnu glasovnu i videokonferenciju.

Odluku o održavanju sjednica i načinu rada radnih tijela u navedenim okolnostima donosi predsjednik radnog tijela, shodno odredbama ovog Poslovnika.

Rezultate glasanja na sjednicama Općinskog vijeća i Kolegija Općinskog vijeća utvrđuje predsjedavajući Općinskog vijeća uz pomoć zamjenika predsjedavajućeg.

Prilikom održavanja elektronskih sjednica Općinskog vijeća ili Kolegija Općinskog vijeća shodno se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika.

Na elektronskoj sjednici Općinskog vijeća može se odlučivati o svim pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća propisanim zakonom i Statutom Općine.

Elektronske sjednice iz stava (1) ovog člana održavaju se korištenjem specijaliziranih aplikacija za videokonferencije putem interneta, a prethodno i službeno osiguranje od strane Službe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, potrebne tehničke prepostavke za rad i odlučivanje.

Glasanje na elektronskoj sjednici organizovat će se na način koji će svakom vijećniku omogućiti jasnu identifikaciju i izjašnjavanje o svakoj tački dnevnog reda, kao i rezultatu glasanja o svakom pitanju za koje se glasalo.

Vijećnici su prije sjednice obvezni prethodno provjeriti tehničke mogućnosti svojih uređaja, internetsku vezu i raspoloživost kapaciteta uređaja kojeg koriste, te voditi računa o navedenome tokom sjednice kako bi osigurali neometano prisustovanje i glasanje u vremenu održavanja sjednici.

Za potrebe održavanja elektronskih sjednica Općinsko vijeće kao tijelo koristi službenu adresu elektronske pošte, a pristup i korištenje navedene adrese u ime Općinskog vijeća izvršava predsjedavajući Općinskog vijeća, odnosno osobe koje ovlasti predsjedavajući, te nadležni službenici općinskog organa uprave.

Tok elektronske sjednice putem videokonferencije se snima, a snimak odnosno elektronski zapis održavanja sjednice pohranjuje se i čuva u Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

Zapisnik sa elektronske sjednice verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Vijećnici koji namjeravaju prisustvovati sjednici obavezni su se uključiti u sjednicu, odnosno zahtjeti pridruživanje videokonferenciji sjednice prije početka sjednice, shodno prethodno dobivenom uputstvu.

Prisustvovanjem elektroničkoj sjednici vijeća putem videokonferencije smatra se uspješna uspostava, te provjera audio i video veze s predsjedavajućim Općinskog vijeća ili ovlaštenog lica Službe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, putem odabrane aplikacije. Svaki izostanak audio i video veze pojedinog člana Općinskog vijeća, te neodazivanje na provjeru o prisustvu smatra se napuštanjem sjednice.

Vijećnici su tokom videokonferencije obavezni koristiti ispravnu videokameru te istu imati aktiviranu tokom cijele sjednice na način da je ista na odgovarajući način pozicionirana kako bi se vidjelo cijelo lice pojedinog vijećnika.

U slučaju da tokom glasanja na pojedinoj tački dnevnog reda nije na zaslonu (ekranu), vidljiv pojedini vijećnik smatra se da isti nije prisutan na glasanju na toj tački dnevnog reda.

Vijećnici su obavezni prisustvovati videokonferenciji na način da ne ometaju provedbu videokonferencije i komunikaciju drugih vijećnika te ostalih sudionika, a posebno voditi računa da u što većoj mjeri izbjegnu pojavu mikrofonije i tehničkih smetnji uzrokovanih korištenjem drugih elektronskih uređaja u istoj prostoriji i slično

Izjašnjavanje i rasprava po tačkama dnevnog reda održava se na način da vijećnici ili gosti aktiviraju mikrofon samo kada dobiju riječ od strane predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

Glasanje po tačkama dnevnog reda putem videokonferencije provodi se u pravilu na način da se po zaključenju rasprave po pojedinoj tački svaki vijećnik poimenično proziva, nakon čega isti uključuje mikrofon, te se neposredno usmeno izjašnjava o svojem glasu, odnosno glasa „ZA“, „PROTIV“ ili je „UZDRŽAN“, nakon čega isključuje mikrofon.

U slučaju nepredviđenih okolnosti, tehničkih poteškoća u provedbi sjednice ili drugih okolnosti koje bi onemogućile ili znatno otežale provedbu sjednice putem videokonferencije, sjednica se može prekinuti, teovisno o odluci predsjedavajućeg Općinskog vijeća, odgoditi ili nastaviti.

## VI – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA I POSTUPAK NJIHOVOG DONOŠENJA

### 1. Vrste akata

#### Član 107.

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti Općinsko vijeće donosi odluke, rješenja, zaključke, pravilnike, planove, programe, rezolucije, smjernice, preporuke i naredbe

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke.

#### Član 108.

Odluka se donosi kao akt ostvarivanja prava i dužnosti Općinskog vijeća, kao akt za izvršavanje zakona i kao akt za utvrđivanje unutrašnje organizacije i reguliranje odnosa u Općini.

### **Član 109.**

Akti kojima se uređuje unutrašnja organizacija, rad i odnosi u Općinskom vijeću donose se u obliku odluke, poslovnika ili pravilnika.

### **Član 110.**

Budžetom Općine se utvrđuju svi prihodi i rashodi Općine, u skladu sa zakonom.

### **Član 111.**

Rješenjem se rješava o pojedinačnim stvarima.

### **Član 112.**

Rezolucijom Općinsko vijeće ukazuje na stanje, probleme i potrebe u određenoj oblasti društvenog života i utvrđuje politika koju treba sprovoditi u tim oblastima, kao i mјere za njen provođenje.

Rezolucija sadrži i smjernice za rad službi, organa i organizacija, a u vezi sa pitanjima na koje se odnosi.

### **Član 113.**

Smjernice Općinskog vijeća donose se radi usmjeravanja rada općinskog načelnika i općinskog organa uprave u pogledu provođenja politike i izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata:

### **Član 114.**

Zaključkom Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:

- zauzima stavove i izražava mišljenja o pitanjima o kojima je raspravljalo,
- daje saglasnost ili potvrđuje pojedine akte kada je to propisom određeno,
- uređuje unutrašnje odnose u Općinskom vijeću, ako oni nisu uredeni ovim Poslovnikom ili drugim aktom Općinskog vijeća.

### **Član 115.**

Planove i programe Općinsko vijeće donosi radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa privrednog i društvenog razvoja u općini.

### **Član 116.**

Naredbom, po ovlaštenju zakona i drugih propisa, radi izvršavanja njihovih pojedinih odredbi, nareduje se ili zabranjuje određeno postupanje ili nepostupanje u određenoj situaciji koja ima šire ili opće značenje.

## **2. Predlaganje i donošenje akata**

### **Član 117.**

Postupak za donošenje odluka i drugih akata Općinskog vijeća pokreće se inicijativom za donošenje akata, koja mora sadržavati razloge za njenu pokretanje.

Inicijativa se upućuje predsjedavajućem Općinskog vijeća koji je dostavlja općinskom načelniku i nadležnom radnom tijelu na razmatranje.

Općinski načelnik i nadležno radno tijelo su dužni u roku od 30 dana razmotriti inicijativu i o svom stavu obavijestiti Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće na sjednici donosi zaključak kojim se inicijativa odbija ili prihvata i određuje način pripreme i nosioce izrade nacrtu odnosno prijedloga akta.  
Zaključak Općinskog vijeća iz prethodnog stava se dostavlja podnosiocu inicijative.

### Član 118.

Inicijativu mogu podnosići:

- svaki vijećnik,
- radno tijelo Općinskog vijeća,
- Općinski načelnik,
- općinske službe za upravu,
- organi mjesnih zajednica,
- javne ustanove i druga pravna lica,
- građani i njihova udruženja.

### Član 119.

Inicijative za donošenje odluka ili drugog akta mogu se u pismenoj formi podnosići i na samoj sjednici Općinskog vijeća.

### Član 120.

Inicijativa za donošenje odluke mora naročito sadržavati: pravni osnov, osnovni sadržaj i razloge zbog kojih je donošenje odluke, po mišljenju podnosioca inicijative, društveno opravdano.

## 3. Nacrt odluka i općih akata

### Član 121.

Nacrt odluke ili općeg akta Općinskog vijeća može podnijeti svaki vijećnik, klubovi vijećnika, radna tijela Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Nacrt odluke ili drugog akta Općinskog vijeća izrađuje ovlašteni predlagač uz stručnu saradnju obrađivača.

### Član 122.

Nacrt odluke ili općeg akta treba biti izrađen tako da se u njemu formuliraju u vidu pravnih odredbi rješenja koja se predlažu.

Nacrt odluke ili općeg akta treba da sadrži obrazloženje u kome se navodi: pravni osnov za donošenje, razlozi za donošenje, načela na kojima treba da se urede određena pitanja u odgovarajućoj oblasti, finansijska i druga sredstva potrebna za sprovođenje odluke ili općeg akta i način njihovog osiguranja i objašnjenja pravnih rješenja sadržanih u nacrtu, mišljenja orhgana i organizacija koje su konsultirane u postupku pripreme nacrtu.

Uz nacrt se podnosi potrebna dokumentacija.

Kada se nacrtom vrše izmjene i dopune odluke ili općeg akta, uz nacrt se dostavlja i tekst odredbi odluke ili općeg akta koje se mijenjaju, odnosno dopunjaju.

### Član 124.

Nacrt odluke ili općeg akta dostavlja se predsjedavajućem Općinskog vijeća.

Predsjedavajući upućuje nacrt vijećnicima radi razmatranja u komisijama i klubovima vijećnika.

Predsjedavajući Općinskog vijeća dostavlja nacrt i Općinskom načelniku radi davanja mišljenja u slučajevima kada Općinski načelnik nije podnosič nacrta odluke ili općeg akta.

### **Član 125.**

Nacrt odluke ili općeg akta može se pretresati na sjednici Općinskog vijeća u roku koji ne može biti kraći od sedam dana od dana dostavljanja vijećnicima.

### **Član 126.**

Ako Općinsko vijeće ocijeni da nije potrebno donijeti da se odluka ili opći akt doneše, zaključkom će odbiti nacrt.

Ako Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise da mišljenje da nacrt nije u skladu sa Ustavom, zakonom ili Statutom Općine, Općinsko vijeće će prethodno zauzeti stav o tom mišljenju.

### **Član 127.**

Po završenom pretresu Općinsko vijeće zaključkom utvrđuje da prihvata nacrt i sa stavovima i primjedbama koje su dostavila radna tijela i vijećnici na sjednici Općinskog vijeća, dostavlja ga podnosiocu.

### **Član 128.**

Postupak donošenja odluke ili općeg akta obuhvata razmatranje nacrta i prijedloga odluke ili općeg akta.

## **4. Javna rasprava o nacrtu odluke ili općeg akta**

### **Član 129.**

Općinsko vijeće može prilikom razmatranja nacrta odluke ili općeg akta ako ocijeni da je neophodno da se izvrši šira rasprava zainteresiranih organa, znanstvenih i stručnih institucija i građana, odlučiti da se nacrt stavi na javnu raspravu.

### **Član 130.**

Nacrt odluke ili drugog akta Općinskog vijeća, iznosi se na javnu raspravu kada je to Statutom Općine ili drugim propisima određeno.

Nacrt akta, utvrđuje i upućuje na javnu raspravu Općinsko vijeće, ako nije drugačije propisano ili ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

Općinsko vijeće određuje jedno od nadležnih radnih tijela i nadležnu službu, zadužene da prate javnu raspravu.

### **Član 131.**

Kada se vodi javna rasprava o nacrtima odluka i drugih akata Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim Statutom Općine ili drugim propisima, Općinsko vijeće, odnosno radno tijelo, ovlašteno za praćenje javne rasprave:

- osigurava da se materijal koji je predmet javne rasprave učini dostupnim javnosti,
- prati javnu raspravu i analizira prijedloge, mišljenja i primjedbe, te daje ocjenu o saglasnosti ili nesaglasnosti učesnika javne rasprave s prijedlozima iznesenim na javnoj raspravi,

- osigurava prikupljanje i sređivanje primjedbi, mišljenja i prijedloga iznesenim u toku javne rasprave i
- priprema izvještaj o rezultatima javne rasprave.

### **Član 132.**

Nacrti odluka i drugih akata, kao i drugi materijali koji se stavljuju na javnu raspravu, objavljaju se u lokalnim sredstvima javnog informisanja i internet stranici Općine Maglaj.

### **Član 133.**

Uz materijal koji se stavlja na javnu raspravu objavljuje se i poziv građanima da lično ili putem svojih organizacija, institucija i drugih oblika organizovanja, dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja.

U pozivu mora biti naznačeno mjesto, vrijeme, način i rok do kojeg se prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogu dostaviti.

### **Član 134.**

Javna rasprava, u pravilu, traje 30 dana, ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

### **Član 135.**

Radno tijelo, odnosno služba nadležna za praćenje javne rasprave, podnosi izvještaj o provedenoj javnoj raspravi Općinskom vijeću, a dostavlja ga istovremeno i Općinskom načelniku, odnosno ovlaštenom predlagaču akata koji je bio na javnoj raspravi ili drugom organu kad je to posebno propisano ili kada Općinsko vijeće drugačije odluči.

Izvještaj sadrži rezultate javne rasprave, sa pregledom sadržanih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Općinsko vijeće će na istoj sjednici razmatrati izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i prijedlog odluke ili općeg akta.

### **Član 136.**

Prije nego Općinsko vijeće pristupi odlučivanju o prijedlogu akata, razmotrit će izvještaj organa koj je pratilo javnu raspravu i obrazloženje ovlaštenog predlagača akata o razlozima zbog kojih nije prihvatio pojedine prijedloge, primjedbe i mišljenja iz javne rasprave.

### **Član 137.**

O pitanjima koja se, prema Statutu Općine, obavezno iznose na javnu raspravu Općinsko vijeće odlučuje natpolovičnom većinom ukupnog broja vijećnika, ako zakonom ili Statutom Općine nije drugačije određeno.

## **5. Prijedlog odluke ili općeg akta**

### **Član 138.**

Prijedlog odluke utvrđuje Općinski načelnik u saradnji sa stručnim obradivačima.

Prijedlog odluke, odnosno akata koji donosi Općinsko vijeće može utvrditi i drugi organ ovlašten posebnim propisom (u daljem tekstu: ovlašteni predlagač).

Prijedlog odluke se podnosi u obliku u kome se donosi odluka ili opći akt, sa obraženjem.

Obrazloženje iz prethodnog stava obuhvata: pravni osnov za donošenje odluke ili drugog akta, razloge koji su uticali na podnošenje prijedloga, objašnjenja važnijih odredbi, razloge zbog kojih neki prijedlozi, mišljenja i primjedbe što proizlaze iz javne rasprave nisu prihvaćeni u prijedlogu, ukoliko je javna rasprava provedena, da li usvajanje prijedloga zahtijeva angažovanje finansijskih sredstava i da li su i kako ta sredstva osigurana i druge značajne okolnosti u vezi sa pitanjima koja se ureduju predloženom odlukom ili drugim aktom.

### Član 139.

Ukoliko je potrebno nadležna komisija razmatra prijedlog odluke ili drugog akta prije pretresa na sjednici Općinskog vijeća i podnosi izvještaj Općinskom vijeću, sa eventualnim primjedbama za izmjenu ili dopunu prijedloga odluke, odnosno drugog akta.

Komisija iz reda svojih članova određuje izvjestioca za sjednicu Općinskog vijeća koji može obrazložiti mišljenje i prijedlog komisije.

Ovlašteni predlagač odluke ili drugog akta dužan je iznijeti stav vezano za prijedlog ili dopunu prijedloga odluke odnosno drugog akta najkasnije na istoj sjednici Općinskog vijeća.

### Član 140.

Na početku rasprave u Općinskom vijeću ovlašteni predlagač odluke ili drugog akta može da izloži dopunsko obrazloženje prijedloga.

Ovlašteni predlagač ima pravo da učestvuje u raspravi sve do njenog zaključenja; da daje obrazloženja i iznosi mišljenje i stavove.

### Član 141.

Nakon završene rasprave o prijedlogu odluke ili drugog akta, Općinsko vijeće može prijedlog odluke ili drugog akta usvojiti, odbiti ili vratiti predlagaču na dopunu.

Ako je prijedlog odluke ili drugog akta Općinskog vijeća odbijen zbog toga što je ocijenjeno da nema uslova ili potrebe za njenim donošenjem, prijedlog se može ponovo podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci, ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

Kada Općinsko vijeće vrati prijedlog ovlaštenom predlagaču, učinit će to sa uputom da ga dopuni, odnosno izmijeni u skladu sa utvrđenim stavom, da pribavi mišljenje zainteresovanih organa, organizacija ili zajednica, kao i da ispita mogućnost za promjenu odluke odnosno drugog akta.

## 6. Amandmani

### Član 142.

Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta podnosi se u obliku amandmana.

Amandmane mogu podnosići ovlašteni predlagači akata.

Amandman na prijedlog akta podnosi se najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice Općinskog vijeća, na kojoj će se raspravljati o donošenju akta.

Amandman mora biti podnesen u pisanoj formi i mora biti obrazložen.

Predsjedavajući Općinskog vijeća dostavlja amandman s obrazloženjem, odmah po prijemu, predlagaču odluke, kao i Općinskom načelniku ako on nije predlagač, koji svoja mišljenja i prijedloge o amandmanima dostavlja Općinskom vijeću, najkasnije do početka sjednice.

Predlagač može podnosići amandmane na svoj prijedlog sve do zaključenja rasprave o prijedlogu.

U slučaju da je amandman uložen na samoj sjednici Općinskog vijeća, vijećnici se prethodno izjašnjavaju da li će razmatrati tako uloženi amandman, a tek po njegovom formalnom prihvatanju se otvara rasprava o sadržaju amandmana

### **Član 143.**

Ako bi prihvatanje amandmana, podnesenog u toku rasprave prijedloga akta, povlačilo za sobom veću izmjenu teksta prijedloga akta, predsjedavajući Općinskog vijeća takav amandman dostavlja predlagaču akta i Komisiji za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, da prouči i Općinskom vijeću dostavi izvještaj sa svojim mišljenjem.

### **Član 144.**

Povodom amandmana na prijedlog akta podnesenog u toku rasprave, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi i nastavi na jednoj od narednih sjednica ili da se rasprava prekine dok predlagač akta i Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise Općinskog vijeća ne razmotre amandman i podnesu izvještaj.

Općinsko vijeće će odgoditi raspravu o prijedlogu akta, na koju je podnesen amandman u toku rasprave, ako bi usvajanje amandmana zahtijevalo angažovanje finansijskih sredstava, odnosno ako podnositelj prijedloga ili Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise zatraži da se odlučivanje o amandmanima odgodi, kako bi se amandmani proučili i o njemu izjasnili.

Ako amandman sadrži odredbu koja podrázumijeva angažman finansijskih sredstava, podnositelj amandmana je dužan ukazati na izvore ovih sredstava.

### **Član 145.**

O svakom amandmanu se glasa pojedinačno.

Usvojeni amandman postaje sastavni dio prijedloga akta.

O amandmanu se glasa prema redoslijedu u tekstu prijedloga akta, na koji se odnosi.

Ako je na jedan član prijedloga akta podneseno više amandmana, prvo se glasa o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i po tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.

Ako se amandmanom predlaže ukidanje nekog člana odluke ili općeg akta, prvo se o njemu glasa i ako se usvoji, o ostalim amandmanima koji se odnose na taj član se ne glasa.

Nakon odlučivanja o amandmanima, Općinsko vijeće odlučuje o prijedlogu odluke ili općeg akta u cjelini

## **7. Donošenje odluka i općih akata po skraćenom postupku**

### **Član 146.**

Ako nije u pitanju složena i obimna odluka ili opći akat, podnositelj prijedloga može umjesto nacrti podnijeti prijedlog odluke ili općeg akta i predložiti da se prijedlog raspravlja po skraćenom postupku bez nacrtu.

Prijedlog odluke ili općeg akta dostavlja se vijećnicima u roku koji ne može biti kraći od sedam dana od dana određenog za održavanje sjednice Općinskog vijeća na kojoj će se raspravljati o prijedlogu.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati da raspravlja o prijedlogu odluke ili općeg akta po skraćenom postupku, prijedlog će se raspravljati kao nacrt.

## **8. Donošenje odluka i općih akata po hitnom postupku**

### **Član 147.**

Po hitnom postupku mogu se donijeti samo odluke i druga akta kojima se uređuju odnosi i pitanja za čije uredenje postoji neodložna potreba i ako bi donošenje tog akta u redovnom postupku mogle nastupiti štetne posljedice za društvene interese općine.

Prijedlog za donošenje odluke ili drugog akta po hitnom postupku može podnijeti ovlašteni predlagач.

### **Član 148.**

Prijedlog za donošenje odluke ili općeg akta po hitnom postupku može podnijeti svaki vijećnik, radno tijelo Općinskog vijeća ili Općinski načelnik, uz obrazloženje razloga hitnosti.

### **Član 149.**

O prijedlogu za donošenje odluke ili općeg akta po hitnom postupku Općinsko vijeće odlučuje kao o prethodnom pitanju u toku rasprave o dnevnom redu.

O prijedlogu se vodi rasprava, a Općinsko vijeće može odlučiti da podnositelj prijedloga ili njegov zastupnik usmeno obrazloži razloge donošenja akta po hitnom postupku.

Ako Općinsko vijeće usvoji prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku, prijedlog akta se unosi u dnevni red i o njemu se raspravlja i odlučuje na istoj sjednici.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati razloge za donošenje akta po hitnom postupku, o tome odlučuje zaključkom i obavještava predlagacha da taj prijedlog akta podnese u redovnoj proceduri.

## **9. Donošenje drugih akata Općinskog vijeća**

### **Član 150.**

Nacrt, odnosno prijedlog budžeta i odluke o izvršavanju budžeta Općine utvrđuje Općinski načelnik i dostavlja ga predsjedavajućem Općinskog vijeća, sa obrazloženjem i drugom potrebnom dokumentacijom.

U postupku za donošenje akata iz prethodnog stava, primjenjuje se Zakon o budžetima/proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovog Poslovnika, koji se odnosi na postupak donošenja odluke.

### **Član 151.**

Nacrt, odnosno prijedlog urbanističkog plana i drugih razvojnih i provedbenih planskih dokumenata Općine, utvrđuje Općinski načelnik i dostavlja ga predsjedavajućem Općinskog vijeća, sa obrazloženjem i drugom potrebnom dokumentacijom.

Rokovi za utvrđivanje i razmatranje nacrta, odnosno prijedloga dokumenata iz prethodnog stava, utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika.

### **Član 152.**

Donošenje rezolucija i preporuka vrši se po odredbama ovog Poslovnika koje se odnose na donošenje odluka ili općih akata, s tim što se u postupku za donošenje ovih akata ne izrađuje nacrt akta, a rok za razmatranje prijedloga ovih akata ne može biti kraći od sedam dana od dana dostavljanja vijećnicima.

Izuzetno od stava (1) ovog člana, prijedlozi ovih akata mogu se podnosi i na samoj sjednici, ako za to postoji neodložna potreba.

## **10. Davanje saglasnosti i potvrđivanje općih akata**

### **Član 153.**

Opći akti organa, organizacija i drugih pravnih lica dostavljeni Općinskom vijeću radi davanja saglasnosti, odnosno potvrđivanja, kada je to zakonom, drugim propisom ili odlukom Općinskog vijeće propisano, dostavljaju se Komisiji za statutarna pitanja, Poslovnik i propise. Općinsko vijeće može zatražiti od Komisije za statutarna pitanja, Poslovnik i propise i Općinskog načelnika da razmotri opći akt u pogledu njegove usklađenosti s Ustavom i zakonima i da o tome Općinskom vijeću da mišljenje ili prijedlog.

Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, na svojoj sjednici razmatra podneseni opći akt uz učešće predstavnika podnesenog akta.

Mišljenje Komisije za statutarna pitanja, Poslovnik i propise i Općinskog načelnika se dostavlja vijećnicima i podnosiocu akta.

Ako su na odredbe općeg akta date primjedbe, podnositelj akta obavještavav Općinsko vijeće o izvršenom usaglašavanju općeg akta sa zakonom, propisom ili odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa datim primjedbama i mišljenjima.

Odluku o davanju saglasnosti, odnosno potvrđivanju općeg akta, donosi Općinsko vijeće.

## **10. Postupak za davanje autentičnog tumačenja odluke**

### **Član 154.**

Autentično tumačenje je opći akt kojim se utvrđuje istinitost, vjerodostojnost, izvornost i pravilan smisao nedovoljno jasne odredbe odluke.

Autentično tumačenje se primjenjuje i važi od dana primjene odredbe odluke na koju se daje autentično tumačenje.

### **Član 155.**

Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odluke mogu podnijeti sva fizička i pravna lica. Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odluka mogu podnijeti ovlašteni predlagачi odluka.

### **Član 156.**

Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odluke podnosi se predsjedavajućem Općinskog vijeća, a mora sadržavati naziv te odluke, odnosno akta, kao i navođenje odredbe za koju se traži tumačenje uz obrázloženje.

Predsjedavajući Općinskog vijeća upućuje prijedlog za davanje autentičnog tumačenja Komisiji za statutarna pitanja, Poslovnik i propise i općinskom načelniku ako on nije podnositelj prijedloga za autentično tumačenje.

### **Član 157.**

Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, pošto pribavi potrebnu dokumentaciju i mišljenje od općinskog načelnika i organa nadležnih za staranje o provođenju odluke ili drugog

akta za koje se traži autentično tumačenje, te u saradnji sa drugim nadležnim rađnim tijelima Općinskog vijeća, ocjenjuje da li je prijedlog za davanje autentičnog tumačenja osnovan. Ako utvrdi osnovanost prijedloga iz prethodnog stava, Komisija će utvrditi prijedlog teksta autentičnog tumačenja koji sa svojim izvještajem podnosi Općinskom vijeću.

### **Član 158.**

Ako Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise ocijeni da prijedlog za davanje autentičnog tumačenja nije osnovan, o tome će izvijestiti Općinsko vijeće.

### **Član 159.**

Ako Komisija ocijeni da je prijedlog za davanje autentičnog tumačenja osnovan predložit će vijeću tekst autentičnog tumačenja koji će biti dostavljen vijeću na odlučivanje. O prijedlogu teksta autentičnog tumačenja odluke odlučuje Općinsko vijeće.

### **Član 160.**

Autentično tumačenje se ne može mijenjati, a stupi na snagu najranije danom objavljivanja u „Službenim novinama Općine Maglaj“.

Autentično tumačenje se objavljuje u „Službenim novinama Općine Maglaj“.

## **11. Prečišćen tekst odluke ili drugog akta Općinskog vijeća**

### **Član 161.**

Prečišćen tekst odluke ili drugog akta Općinskog vijeća (u daljem tekstu: prečišćen tekst) utvrđuje Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise. Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise je dužna prečišćen tekst odluke ili drugog akta Općinskog vijeća dostaviti predsjedavajućem Općinskog vijeća. Prečišćen tekst sadrži samo integralni tekst akta čiji se prečišćeni tekst utvrđuje.

### **Član 162.**

Prečišćen tekst akta se objavljuje u „Službenim novinama Općine Maglaj“, a primjenjuje se od dana objavljivanja.

Kad se nakon objavljivanja prečišćenog teksta akta Općinskom vijeću predloži izmjena ili dopuna akta, izmjene i dopune predlažu se u odnosu na prečišćen tekst s navođenjem broja „Službenih novina Općine Maglaj“ u kojim je objavljen prečišćen tekst akta.

Na isti način se postupa kada je utvrđen novi prečišćen tekst akta, s tim što se naznačava da se radi o novom prečišćenom tekstu.

U prvom novom prečišćenom tekstu akta Općinskog vijeća, ne naznačava se redni broj, ali se u svakom novom prečišćenom tekstu obavezno naznačava redni broj prečišćenog teksta akta na koji se odnosi.

## **12. Vršenje ispravki štamparskih grešaka u aktima**

### **Član 163.**

Prijedlog za ispravku štamparskih grešaka u objavljenom tekstu odluka ili drugih akata Općinskog vijeća podnose općinske službe za upravu nadležne za njihovo provođenje.

Vršenje ispravki štamparskih grešaka u objavljenom tekstu odluke ili drugog akta Općinskog vijeća, poslije upoređenja sa njihovim izvornikom, odobrava Pomoćnik općinskog načelnika za poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

## **6. Potpisivanje i objavljivanje akata**

### **Član 167.**

Akte koje donosi Općinsko vijeće potpisuje predsjedavajući Općinskog vijeća, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjedavajućeg/dopredsjedavajući Općinskog vijeća.  
Aktă koja donose radna tijela Općinskog vijeća potpisuju predsjednici tih radnih tijela.

### **Član 168.**

Izvornikom odluke ili drugog općeg akta smatra se tekst koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.

Na izvornike odluke ili drugog općeg akta stavlja se pečat Općinskog vijeća.

Izvornici iz prethodnog stava čuvaju se u arhivi Općinskog vijeća.

### **Član 169.**

Odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća objavljaju se u „Službenim novinama Općine Maglaj“.

## **VII – POSTUPAK IZBORA, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA**

### **1. Opće odredbe**

### **Član 170.**

Postupak, izbora, imenovanja i razrješenja iz nadležnosti Općinskog vijeća vrši se u skladu sa odredbama zakona, Statuta i ovog Poslovnika.

### **Član 171.**

Izborom rukovodi predsjedavajući Općinskog vijeća.  
Kada se izbor vrši tajnim glasanjem, predsjedavajućem Općinskog vijeća pomaže službenik Službe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća i dva vijećnika koje odredi Općinsko vijeće.  
Ako je predsjedavajući Općinskog vijeća kandidat za izbor ili se radi o njegovom razrješenju, sjednicom će za vrijeme njegovog izbora, odnosno razrješenja, rukovoditi njegov zamjenik.

### **2. Podnošenje prijedloga**

### **Član 172.**

Prijedlog kandidata za izbor i imenovanja, koja vrši Općinsko vijeće, predlaže Općinskom vijeću Komisija za izbor i imenovanja, uz konsultaciju sa predstavnicima političkih subjekata koji učestvuju u Općinskom vijeću.

Komisija za izbor i imenovanja utvrđuje prijedlog kandidata uvažavajući zastupljenost političkih subjekata u Općinskom vijeću.

### **3. Odlučivanje o izboru i imenovanju**

#### **Član 173.**

Glasanje o prijedlogu za izbor, odnosno imenovanje, u pravilu je javno, osim kada je Statutom ili ovim Poslovnikom određeno da se vrši tajno glasanje.

Općinsko vijeće vrši izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg /dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća tajnim glasanjem, ukoliko Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

#### **Član 174.**

Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenom izboru ili imenovanju natpolovičnom većinom glasova izabranih vijećnika.

Odluka iz prethodnog stava se donosi javnim ili tajnim glasanjem, o čemu se Općinsko vijeće izjašnjava u svakom konkretnom slučaju.

#### **Član 175.**

Glasanje o prijedlogu za izbor, odnosno imenovanje, vrši se za svakog kandidata posebno.

Izuzetno, kod izbora članova radnih tijela Općinskog vijeća, glasanje se vrši za listu u cijelini, osim kada se izbor vrši radi izmjena ili dopuna njihovog sastava.

Ukoliko se sa liste ospori izbor ili imenovanje pojedinog kandidata, za tog kandidata se glasa odvojeno.

#### **Član 176.**

Kad se izbor, odnosno imenovanje vrši tajno, glasanje se vrši glasačkim listićima.

Glasački listići su iste veličine, oblika i boje, a na njima je otisnut pečat Općinskog vijeća.

Na glasački listić se unose imena svih kandidata onim redoslijedom kako su predloženi, odnosno sve kandidatske liste.

Ispred imena kandidata se stavlja redni broj.

#### **Član 177.**

Svaki vijećnik dobija jedan glasački listić.

Nakon što utvrdi da je svaki vijećnik dobio glasački listić, predsjedavajući Općinskog vijeća objašnjava način glasanja.

Svaki vijećnik stavlja presavijeni glasački listić u glasačku kutiju.

#### **Član 178.**

Kada se glasa za kandidate pojedinačno, vijećnik glasa zaokruživanjem rednog broja ispred imena tog kandidata.

Kada se glasa o kandidatskoj listi, glasa se za kandidatsku listu u cijelini, na taj način što vijećnik zaokružuje riječi "ZA" ili "PROTIV" liste.

#### **Član 179.**

Nakon što svi prisutni vijećnici glasaju i predsjedavajući Općinskog vijeća objavi da je glasanje završeno, pristupa se utvrđivanju rezultata glasanja.

Rezultat glasanja se utvrđuje na osnovu predatih glasačkih listića, u šali u kojoj se održava sjednica.

Glasački listić na kom se ne može utvrditi za koga je kandidata, odnosno za koju kandidatsku listu je vijećnik glasao, smatra se nevažećim.

Predsjedavajući Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasanja i saopštava koliko je ukupno vijećnika glasalo, koliko od toga za pojedine kandidate, odnosno kandidatske liste i koliko imaju nevažećih glasačkih listića.

#### **Član 180.**

Kad je za izbor, odnosno imenovanje predloženo više kandidata, a izbor odnosno imenovanje se vrši javnim glasanjem, glasanje se vrši prema redoslijedu kojim su kandidati predloženi. Među više kandidata je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova od broja vijećnika u Općinskom vijeću.

Ako ni u ponovljenom glasanju nijedan kandidat nije dobio većinu glasova od ukupnog broja vijećnika, izabranim se smatra onaj koji je dobio najveći broj glasova.

#### **Član 181.**

Ako je bilo predloženo onoliko kandidata koliko se bira, odnosno imenuje, izabrani su, odnosno imenovani, kandidati koji su dobili većinu glasova ukupnog broja vijećnika.

Ako jedan ili više kandidata iz prethodnog stava nisu dobili potrebnu većinu glasova ponavlja se cijeli izborni postupak za onoliko kandidata koliko nije izabранo, odnosno imenovanio.

Ukoliko predloženi kandidati ni u drugom krugu ne dobiju potrebnu većinu, ponavlja se cijeli izborni postupak za izbor, odnosno imenovanje, na te položaje sa drugim kandidatima.

#### **Član 182.**

Javno glasanje se vrši dizanjem ruke.

### **4. Smjenjivanje, opoziv i ostavka**

#### **Član 183.**

Lice koje bira ili imenuje Općinsko vijeće može biti smijenjeno sa dužnosti ako ne vrši tu dužnost u skladu sa Ustavom i zakonom i u okviru datih ovlaštenja.

#### **Član 184.**

Kada lice, koje bira, imenuje ili potvrđuje Općinsko vijeće podnese ostavku, predsjedavajući Općinskog vijeća je dužan sazvati Komisiju za izbor i imenovanja, radi davanja mišljenja.

Ostavka se zajedno sa mišljenjem dostavlja svim vijećnicima.

Općinsko vijeće razrješava lice koje je izabralo, odnosno imenovalo.

Ukoliko ocijeni da postoje razlozi za utvrđivanje odgovornosti, pokrenut će postupak za smjenjivanje lica koje je izabralo odnosno imenovalo.

#### **Član 185.**

Općinsko vijeće razmatra ostavku lica i može odlučiti da je uvaži prihvatajući razloge navedene u njenom obrazloženju ili da je ne uvaži ako ocijeni da postoje razlozi za utvrđivanje odgovornosti podnosioca ostavke.

Ako Općinsko vijeće prihvati razloge navedene u obrazloženju ostavke, donijet će odluku o razrješenju lica kojeg je izabrala, odnosno imenovala.

Ako ocijeni da postoje razlozi za utvrđivanje odgovornosti, Općinsko vijeće će sprovesti postupak za smjenjivanje ili opoziv lica koji je podnio ostavku.

## VII – ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

### Član 186.

Odnosi između Općinskog vijeća i Općinskog načelnika zasnivaju se na odredbama Ustava, zakoniima, Statutu i ovom Poslovniku.

Općinski načelnik na način utvrđen zakonom, Statutom i ovim poslovnikom, kao i na zahtjev Općinskog vijeća izvještava Općinsko vijeće o svom radu, provođenju politike koju je utvrdilo Općinsko vijeće u cijelini ili za pojedine oblasti društvenog života, o izvršavanju općih i drugih akata Općinskog vijeća o sprovođenju zakona, o stanju i razvoju u svim ili pojedinim oblastima društvenog života i društvenih odnosa, te o drugim pitanjima.

### Član 187.

Općinski načelnik podnosi godišnji izvještaj o svom radu, kao i o radu općinskih službi. Izvještaj o radu Općinskog načelnika razmatra se na sjednici i o tome Općinsko vijeće donosi zaključak.

### Član 188.

Općinsko vijeće, u okviru svog djelokruga, može tražiti od Općinskog načelnika da:

- nadležna služba za upravu pripremi nacrt, odnosno prijedlog odluke ili drugog akta,
- izloži svoj stav o pojedinim pitanjima koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća,
- iznese svoje mišljenje o nacrtu, odnosno prijedlogu akta, koji nije predložio Općinski načelnik, kao i o drugom materijalu koji se razmatra na sjednici Općinskog vijeća i
- dostavi Općinskom vijeću informaciju o određenom pitanju u roku koji odredi Općinsko vijeće.

## VIII – JAVNOST RADA

### Član 189.

Rad Općinskog vijeća je javan.

Općinsko vijeće osigurava javnost rada blagovremenim, istinitim, potpunim i objektivnim informisanjem javnosti o svom radu.

### Član 190.

Odluke, naredbe, rješenja i drugi akti koje donosi Općinsko vijeće objavljaju se u „Službenim novinama Općine Maglaj“, u skladu sa Statutom i propisom Općinskog vijeća.

### Član 191.

Općinsko vijeće osigurava svim sredstvima javnog informisanja, pod jednakim uslovima, pristup informacijama kojima raspolaže, pristup i praćenje sjednica Općinskog vijeća.

Pristup informacijama iz prethodnog stava može biti uskraćen samo ako one predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu ili ako to nalaže zaštita ličnih podataka u skladu sa zakonom.

### Član 192.

Radi osiguranja transparentnosti u radu Općinskog vijeća, na internet stranici Općine Maglaj mogu se objavljivati bitne informacije o Općinskom vijeću i njegovim radnim tijelima (sastav, organizacija i nadležnosti, kontakti, aktualnosti o sjednicama, zaključci, zapisnici, snimci sa sjednica, službene novine i slično).

Na stranici iz prethodnog stava ovog člana mogu se nalaziti i aplikacije za komunikaciju Općinskog vijeća sa građanima.

Predstavnicima sredstava javnog informisanja se osigurava slobodan pristup sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela u za njih posebno rezervisanom prostoru, i u skladu sa prostornim mogućnostima.

### Član 193.

Lica koja nisu pozvana na sjednicu sa ciljem davanja mišljenja o materijalu, a nisu predstavnici sredstava javnog informisanja, mogu prisustvovati sjednicama uz odobrenje predsjedavajućeg ili njegovog zamjenika, ako za to postoje prostorne i druge tehničke mogućnosti.

## IX. VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

### Član 194.

Svaki vijećnik ima pravo da, u djelokrugu rada Općinskog vijeća, postavlja pitanja i podnosi inicijative upućene Općinskom načelniku, općinskim službama za upravu, kao i drugim institucijama i pravnim licima.

### Član 195.

Vijećnička pitanja se postavljaju pismeno, a čitaju se u pravilu na kraju sjednice, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

Jedan vijećnik na jednoj sjednici može postaviti najviše dva vijećnička pitanja.

Vijećničko pitanje vijećnik je dužan izložiti u maksimalno dvije minute, a ako prekorači predviđeno vrijeme oduzima mu se riječ.

Vijećnička pitanja se obavezno postavljaju u pismenoj formi predajom predsjedavajućem Općinskog vijeća.

### Član 196.

Odgovori na vijećnička pitanja mogu se davati usmeno ili pismeno.

Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća nakon sjednice Općinskog vijeća prosljeđuje pitanje subjektu na koji se odnosi, osim ako odgovor na pitanje nije dat na samoj sjednici Općinskog vijeća.

Subjekti na koje se vijećničko pitanje odnosi dužan je odgovor dostaviti u pravilu do naredne sjednice Općinskog vijeća, a najduže u roku od 30 dana. Primjerak odgovora dostavlja se Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća radi dostavljanja vijećniku koji je postavio pitanje.

### Član 197.

Vijećničke inicijative se podnose predsjedavajućem Općinskog vijeća na kraju sjednice, a on ih prosljeđuje Općinskom načelniku ili subjektu kojem je podnesena.

Vijećnička inicijativa se podnosi u pisanoj formi sa obrazloženjem, a ukoliko su za realizaciju inicijative potrebna finansijska sredstva, inicijativa mora sadržavati prijedlog njihovog obezbjeđenja.

Vijećnik koji podnosi inicijativu može obrazložiti inicijativu u trajanju do tri minute.

Općinski načelnik je dužan razmotriti inicijativu u roku od 30 dana i dostaviti mišljenje predsjedavajućem Općinskog vijeća.

Predsjedavajući dostavlja Općinskom vijeću inicijativu sa mišljenjem Općinskog načelnika, na izjašnjenje.

Nakon dostavljanja mišljenja o prihvatanju inicijative, Općinsko vijeće se bez rasprave izjašnjava o inicijativi.

Općinsko vijeće na sjednici donosi zaključak kojim se vijećnička inicijativa odbija ili prihvata i odreduje način pripreme i nosioce izrade nacrtu odnosno prijedloga akta.

Zaključak Općinskog vijeća iz prethodnog stava se dostavlja podnosiocu inicijative.

Jedan vijećnik na jednoj sjednici može podnijeti samo jednu inicijativu.

## X - SARADNJA OPĆINSKOG VIJEĆA SA DRUGIM SUBJEKTIMA

### Član 198.

U ostvarivanju svojih prava, obaveza i odgovornosti i u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom, Općinsko vijeće sarađuje sa političkim subjektima i udruženjima građana koja djeluju na području općine.

U realizaciji konkretnih aktivnosti Općinsko vijeće može da traži mišljenja i prijedloge od političkih stranaka i udruženja građana, a putem svojih radnih tijela, Kolegija i klubova vijećnika.

Općinsko vijeće će inicirati dogovor sa političkim strankama i udruženjima građana kada se odlučuje o pitanjima koja su značajna za Općinu, te će uvažavati i razmatrati prijedloge i inicijative koji potiču od političkih stranaka i udruženja građana.

### Član 199.

Općinsko vijeće će ostvarivati saradnju sa zakonodavnim tijelima Zeničko-dobojskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine u skladu sa kantonalnim Ustavom i ustavima Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine.

## XI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 200.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Općinskog vijeća Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13).

### Član 201.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Općine Maglaj".

Broj:

Maglaj,

PREDSJEDAVAJUĆA

Svetlana Žamponi

## OBRAZLOŽENJE

### PRAVNI OSNOV

Odredbom člana 13. stav (2) alineja 17. Zakona o principima lokalne samouprave ("Službene novine Federacije BiH"; br. 49/06 i 51/09) propisano je da općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti donosi poslovnik o svom radu.

Odredbom člana 18. stav (1) alineja 18. Statuta Općine Maglaj – precišćen tekst ("Službene novine Općine Maglaj", br. 8/07, 3/08 i 6/08) propisano je općinsko vijeće nadležno da donosi poslovnik o svom radu.

### RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Važeći Poslovnik donesen je 2009. godine i mijenjan i dopunjavan 2013. godine. S obzirom da su u proteklih deset godina doneseni brojni propisi koji su od značaja za efikasniji rad općinskog vijeća, te da važećim Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Maglaj nije propisan način postupanja Općinskog vijeća Maglaj u pojedinim situacijama (npr. rad općinskog vijača vrijeme ugrožene opće javne sigurnosti, javnog zdravlja i imovine i proglašenje stanja epidemije ili pandemije zaraznih bolesti; podnošenje amandmana i dr.) bilo je potrebno uraditi novi Poslovnik o radu Općinskog vijeća Maglaj.

Obrađivač: Emina Hasanić



PREDLAGAČ

Komisija za statutrana pitanja, Poslovnik i propise

